

MAIKARABELO A BAŠWA BA AFRIKA BORWA

Tekatekano

Tshwara motho mongwe le mongwe sentle le ka go lekalekana. O se ka wa kgetholola.



Seriti sa botho

Tlotla mongwe le mongwe. Nna bonolo le pelonomi.



Botshelo

Botshelo jolthe bo bothokwa. Tlotla botshelo bongwe le bongwe.



Lelapa

Tlotla batsadi ba gago. Nna bonolo le boikanyego mo lelapeng la gago.



Thuto

Tsena sekolo, o ithute mme o bereke ka natla. Obamela melao ya sekolo.



Mmereko

Thusa lelapa la gago ka mmereko kwa gaeno. Bana ba se ka ba patelediwa go batla mmereko.



Kgololosego le pabalesego

O se ka wa gobatsa, wa dipisa kgotsa wa tshosetsa ba bangwe, gape o se ka wa letla ba bangwe go dira jalo. Rarabolola thokakutlwisisano ka mokgwa wa kagiso.




Dithoto

Tlotla dithoto tsa batho ba bangwe. O se ka wa senya dithoto e bile o se ka wa utswa.



Bodumedi. Tumelo le dikakanyo

Tlotla ditumelo le dikakanyo tsa batho ba bangwe.



Tshireletsego

Tlhokomela lefatsho. O se ka wa senya metsi le motlakase. Tlhokomela diphologolo le dijwalo. Tshola legae le tikologo ya gago di le phepa e bile di babalesegile.



Boagi

Nna Moafrikaborwa yo o siameng e bile a le boikanyego. Obamela melao, mme o netefatse gore batho ba bangwe ba dira jalo le bona.



Kgololosego ya puo

O se ka wa gasagasa maaka le lethoo. Netefatsa gore batho ba bangwe ga ba rogakiwe e bile ga ba utlwiwiwe bothoko.




E thabolotswe e bile e tsamaelana le CAPS



PUOGAE YA SETSWANA – Mophato 3 Buka 2

Mophato 3



Leina:

Phaposi:

ISBN 978-1-4315-0077-2



SETSWANA HOME LANGUAGE
GRADE 3 – BOOK 2
TERMS 3 & 4
ISBN 978-1-4315-0077-2
THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.
14th Edition

Workbooks available in this series:

- Grade R (in all official Languages);
- Literacy/Home Language Grades 1 to 6 (in all 11 official Languages);
- Mathematics Grades 1 to 3 (in all 11 official Languages);
- Mathematics Grades 4 to 9 (in Afrikaans and English);
- Life Skills Grades 1 to 3 (in all 11 official Languages); and
- Grades 1 to 6 English First Additional Language.

ISBN 978-1-4315-0077-2



basic education
Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

PUOGAE YA
SETSWANA

Buka 2
Kgweditsharo
3 & 4



Mme Angie Motshekga,
Tona ya Lefapha la Thutotheo



Ng. Reginah Mhaule,
Motlatsatona wa Lefapha la
Thutotheo

Dibukatiro tse di kwaletswa bana ba Aforikaborwa ka fa tlase ga boeteledipele jwa Tona ya Lefapha la Thutotheo, Mme Angie Motshekga le Motlatsatona wa Lefapha la Thutotheo, Ng. Reginah Mhaule.

Dibukatiro tsa Rainbow ke phitlhelelo nngwe ya Lefapha la Thutotheo e e lebisitsweng mo go tokafatseng bokgoni jwa barutwana ba Aforikaborwa ba mephato e merataro ya ntlha jaaka e le maikaelelomagolo a Lenaneotiro la Puso. Porojeke e, e etleeditse ke Lefapha la matlotlo la Bosetshaba. Ketleetso e, e kgontshitse Lefapha go kwala le go rebola dibukatiro tse mo dipuong tsotlhe tsa semmuso kwa ntle go tuelo epe.

Re solofela gore dibukatiro tse di tlaa tswela barutabana mosola mo go ruteng ga bona ga letsatsi le letsatsi, le mo go netefatseng gore barutwana ba digela kharikhulamo ya bona. Re netefaditse gore re kaela morutabana sentle mo tirong nngwe le nngwe ka go tsenyeletsa mesupatsela go bontsha gore ke eng se morutwana a tshwanetseng go se dira.

Re solofela gore bana ba tlaa itumelela go dira mo bukeng e fa ba ntse ba gola e bile ba ithuta, le gore wena jaaka morutabana, o tlaa abelana le bona boitumelo jwa bona o tlaa e itumelela mmogo le bona.

Re go eleletsa katlego e kgolo mo tirisong ya dibukatiro tse, wena le barutwana ba gago.

Tsamaiso ya puiso


Pele ga puiso



- Akanya ka ga se o setseng o se itse ka ga setlhogo.
- Akanya ka ga mokwadi le letlha la phasalatso.
- Buisa ditemana tsa ntlha le tsa bofelo tsa karolo.
- Leka go bolelela pele gore sekwalwa se tlaa bua ka ga eng.



Puiso



- Fa o ntse o buisa, kgaotsa kgabetsakgabetsa go netefatsa gore o a tlhaloganya.
- Bapisa dipolelelopele tsa gago le se o se buisitseng.
- Fa o sa itse bokao jwa mafoko dirisa thanodi.
- Fa o sa tlhaloganye karolo, e buise gape ka iketlo. E buisetse kwa godimo.



Morago ga puiso



- Leka go gakologelwa tshedimosetso e e rileng.
- Dirisa mmepe wa tlhaloganyo wa dikakanyokgolo.
- Kwala tshosobanyo go go thusa go gakologelwa dikakanyokgolo.
- Dirisa dikakanyo go tswa mo go se o se buisitseng mo go se o se kwalang.



DIKAEDI TSA MORUTABANA

Dirisa bua e le metswedi e mengwe ya gago fa o tswetsetse go tlhabolola dikakanyetso tse di latelang tsa bogatisi mo barutwaneng:

- **Tshwaro ya buka:** Mokgwa o o nepagetseng wa go tshwara le go phetla ya buka.
- **Kakanyetso ya buka:** Tsebe ya kwa pele, tsebe ya kwa morago, setlhogo le lenaneo la diteng.
- **Bokaelo:** Go buisa go tswa kwa pele go ya kwa morago, go tswa kwa molemeng go ya kwa mojang le go tswa kwa bogodimong go ya kwa tlase.

MAELE A GO RUTA

Go reetsa le go bua

Okomela Kemo ya Pholisi ya Kharikhulamo le Tlhatlhobo (Setswana Puogae), ts. 10.

Barutwana ba tshwanetse go dirisiwa dikgang, maboko a makhutshwane, maboko le dipina beke nngwe le nngwe.

Motlotlo wa ditshwantsho

1. Kaela barutwana ka ga go:
 - Balolola le go tlotla dilo tse di mo ditshwantshong (bogolo, sebopego, mmala le boleng)
 - Ranola ditshwantsho ka go botsa dipotso: mang, eng, kae, leng, goreng, go diragetse eng pele, go diragetse eng morago?
 - Tlhama kgang ya tlelase (boleele bo laolwa ke maemo a kgolo ya barutwana)
2. Letla morutwana mongwe le mongwe go tlotlela tsala kgang ya tlelase.
3. Rulaganya kwalo ya kgang ya tlelase (Puogae ya CAPS, ts. 12, kwalo e e amogannwag). *Lemosa barutwana ka ga tiriso ya ditlhakakgolo, kgaoganyo ya mafoko le matshwaopuiso.*
4. Letla barutwana go go sala morago mo puisong ya kgang ya tlelase.
5. Kopa barutwana go thalela kgotsa go sekeletsa medumo, tlotlofoko kgotsa dipopego tsa puo tsa beke mo kgannyeng ya tlelase.

Go buisa

Okomela Kemo ya Pholisi ya Kharikhulamo le Tlhatlhobo (Setswana Puogae), ts. 12 – 18, mabapi le dikarolwana tsa bothokwa tse tlhano tsa go ruta puiso.

Go kwala

Okomela Kemo ya Pholisi ya Kharikhulamo le Tlhatlhobo (Setswana Puogae), ts. 18 – 19, mabapi le mokwalo le tsamaiso ya go kwala. Kwa bokhutlong jwa kgweditharo, barutwana ba tlogela mokwalo wa go goloketsa ditlhaka ba ya

kwa mokwalong wa go tshwaraganya ditlhaka kgotsa wa go tseketletsa. Dithuto ts amokwao di tshwanetse go tlhokomela bogolosegolo ditlhakanye le ditlakagolo le dikgolagano tse di batlegang mo mokwalong o montšhwa. Barutwana ba tshwanetse go kgona go kopolola sekwalwa se se tlantsweng (sk. Sekwalwa se se tswang mo bukeng) ka mokgwa wa mokwalo o o tshwaraganyang ditlhaka.

Tshola dintlha tse mo tlhologanyong:

→ Dikeletsetso tsa barutwana tsa go ithuta di a farologana. Go bothokwa gore barutwana ba rotloediwe tlang le pono, kutlo le maitemogelo kana sebele sa bona gore ba ithuta sentle.

→ Go ithuta go diragala ka go boeletsa.

→ Barutwana ba tshwanetse go ithuta ka bobona, ka jalo ditirwana di tshwanetse go ikatisediwa pele di wediwa ka go kwala, sk.:

Tlotlofoko: Naya barutwana tšhono ya go aga mafoko ba dirisa dikarata tsa mafoko.

Go tlhologanya: Barutwana ba tshwanetse go fetsa dikarabo ka molomo mo ditlhopheng tsa bona pele ba di fetsa ka go di kwala. Moetedipele wa setlhopho o botsa dipotso fa ditokololo tsa setlhopho di batla dikarabo e bile di araba dipotso.

Go tlhopho mafoko go feleletsa dipolelo. Neela ditlhopho diterepe tse di sa felelang gammogo le dikarata tsa mafoko. barutwana ba feleletsa dipolelo ka go baya dikarata tsa mafoko ka nepagalo.

Go nyalanya mafoko le ditshwantsho (ts. 17): Godisa tsebe go nna A3. Mo ditlhopheng ts abona, barutwana ba baya ditshwai mo dikarabong tse di nepagetseng.

Go nyalanya dikarolo tse pedi tsa polelo (ts. 84): Mo ditlhopheng tsa bona, barutwana ba nyalanya dikarolo tsa dipolelo.

Go kwala athikele ya lokwalodikgang (ts. 128): A barutwana ba kwala athikele ya tlelase e sala morago ke athikele ya setlhopho pele ba kwala diathikele tsa bona.

Dithanodi: Dirisa dithanodi letsatsi lengwe le lengwe. Bokgoni jwa barutwana bo laola maemo a bothata jwa ditirwana. Go ka tlhokagala gore go neelanwe ka metswedi ya ditsebe.

Ela tlhoko: Mo ditirwaneng tsa ditlhopho, neelang moetedipele wa setlhopho sete ya dikarabo go mo kgontsha go kaela ditokololo tsa setlhopho ka nepagalo.



65 **Re boela kwa sekolong morago ga malatsi a boikhutso** **2**

Buisa sekwalwa sa kanelo ka ga go boela kwa sekolong ka kgweditharo ya boraro.
Buisa dilwana mo botong ya dikitsiso, Dira lenaneo la dilwana le le tometsweng mo botong ya dikitsiso.
Tlatsa tshedimosetso go tswa mo sekwalweng mo lenaneong la dinako.
Tlhaola mafoko go ya ka mabokoso a medumo (medumo ya ae, ee, au, ai le ao).

66 **Seo re se dirang fa sekolo se dule** **4**

Tlotla ka ga metshameko le dintshabodutu.
o feletse lenaneo la dinako.
Kwala dipolelo ka ga ditirwana tsa metshameko.
Kwala setsenywa sa bukatsatsi ka ga go boela kwa sekolong morago ga malatsi a boikhutso.
Buisa tshate le go araba dipotso ka ga tshate.
Dira phousetara go bapatsa motshameko kgotsa sentshabodutu sa bona.

67 **Sephiri sa ga Nomsa** **6**

Buisa sekwalwa sa kanelo.
Araba dipotso tsa ditlhophontsi ka ga sekwalwa.
Batla malatodi a mafoko mo sekwalweng.
Gakologelwa tatelano ya ditiragalo tsa kgang ka go nomora dipolelo.
Tiriso ya mafoko

68 **Tiriso ya mafoko** **8**

Tlotla ka ga moanelwamogolo.
Diragatsa motshameko ka ga kgang.
Kwala setsenywa sa bukatsatsi o sosobanya kgang.
Buisa le go boka leboko ka ga botsalano.
Direla tsala karata o bo o kwala leboko le lekhutshwane mo karateng.
Tlhaola mafoko go ya ka mabokoso a (medumo ya mp, ou, oo, aa le e).
Kwala dipolelo o dirisa mafoko a a filweng.

69 **Sekolo se mo dikgannyeng** **10**

Buisa sekwalwa go tswa mo lokwalodikgannyeng.
Araba dipotso ka ga sekwalwa.
Kgaoganya mafoko go ya ka (medumo ea, au, ai, ee, oo).
Kwala mafoko go ya ka tatelano ya alefabetete.

70 **Lokwalodikgang lwa me** **12**

Tlotla ka ga dikgang tse di tswang kwa gae, sekolong le ka ga ditsala.
Kwala dikakanyo mo mmpeng wa tlhaloganyo.
Lemoga mefuta ya dipolelo (tlhagiso, potso, taelo, tsiboso kana kgakgamalo).
Kwalolola dipolelo ka puosebui.
Kwala dipolelo go bontsha bokao jwa makwalwatshwano.
Kwalela lokwalodikgang kgang o dirisa mmepe wa tlhaloganyo.

71 **Tshameka ka pabalesego** **14**

Buisa sekwalwa sa mmuisano.
Kwalela mmuisano bokhutlo.
Tlatsa dipudula tsa puo gobontsha puosebui.
Gologanya ditlogelo.
Tlhaola mafoko go ya ka mabokoso a mafoko (ee, ai).

72 **Ba rileng?** **16**

Bua ka ga bokhutlo jo bo ka gaisang jwa kgang.
Diragatsa kgang e e gaisang jaaka motshameko.
Kwalolola dipolelo o dirisa puosebui.
Kopanya medumo mmogo go bopa mafoko o dirisa modumo ou.

73 **Lekwalo le le yang kwa tsaleng** **18**

Buisa lekwalo.
Araba dipotso ka ga lekwalo.
Lemoga mafoko a a nepagetseng a paka.
Lemoga makaelagongwe.

74 **Lesego ke mogaka** **20**

Kwala karata ya keletsomasego.
Tsenya matshwaopuiso mo dipolelong ka nepagalo.
Lemoga maemedi a a nepagetseng.
Phazele ya mafoko ka ga metshameko.

75 **Letsatsi la laeborari** **22**

Buisa sekwalwa ka ga laeborari.
Araba dipotso ka ga sekwalwa.
Tlhaola mafoko go ya ka mabokoso a mafoko.
Kopanya dipolelwana go bopa dipolelo.
Dirisa medumo ya er go bopa mafoko.

76 **Go buisa dibuka** **24**

Araba dipotso ka ga buka e ba e buisitseng.
Kwala dipolelo ba bue gore ke eng ba rata buka.
Lemoga setlhogo le mokwadi wa bukangwe le nngwe.
Bolelelepele gore buka e bua ka ga eng.
Nomora dibuka go ya tatelano ya go di rata.

77 **Leeto la rona la go ya kwa disorokising** **26**

Buisa sekwalwa ka ga disorokisi.
Araba dipotso ka ga sekwalwa.
Dirisa madiri go feleletsa dipolelo.
Lemoga matlhalosi.

78 **Go diragetse eng ka ga Dan?** **28**

Diragatsa kgang ya ga Dan kwa disorokising.
Kwala setsenywa sa bukatsatsi o itirile Dan.
Lemoga madiri mo setsenyweng sa bukatsatsi.
Lemoga gore letlhalosi le re bolelela eng ka ga leng, kae kgotsa jang.
Lemoga lediri le letlhalosi le le tlhalosang.
Lemoga lekwatshwano le le nepagetseng.

79 **Ka ga medumo** **30**

Nyalanya mafoko a medumo e e tshwanang.

80 **Go kwala kgang ya gago** **31**

Bua ka ga poloto ya kgang.
Kwala dikakanyo tsa kgang mo serulaganying sa kgang.
Kwala kgang ya bona mo bukeng ya dikgang ya mesego.



A re bueng

A re buiseng

Dumelang bana.

Ke a le amogela gape go tswa mo malatsing a boikhutso. Gajaana re mo **kgweditharong ya boraro**. Ke solofela gore lotlhe lo ya go dira ka natla.

Go tsididi thata. Fa go le mongwe wa lona yo o nang le **jeresi** kgotsa baki e nnye mo go ena, tsweetswee, a e tlise kwa sekolong gore re tle re thuse bana ba ba se nang diaparo tse di bothitho.

Fa o lebelela boto ya dikitsiso, o **tlaa bona** gore re ya go nna le ditiro tse dintsi mo kgweditharong e. Ke solofela gore le wena o ya go tsena.

Nako	Mosupologo	Labobedi	Laboraro	Labone	Labotlhano
1–2 thapama	Bolotloa Setlhophsa sa go roka	Kgwele ya dinao Bolotloa	Motshameko wa sekolo Kgwele ya dinao	Kgwele ya dinao Laeborari	Bolotloa
2–3 thapama	Diatleletiki	Motshameko wa sekolo	Diatleletiki	Khwaere	Laeborari

Leeto la Mophato 3 la go ya Disorokising ke ka: Lamatlhatso **30 Phukwi** barutwana ba Mophato 3 ba ya go nna le Thekiso ya Dikuku le Dimonamone ka

THWETSE

Diporele tsa matlho tsa mosetsana. Botsa kwa ofising ya Mokwaledi.

KATSE E E LATLHEGILENG

Fa o ka bona katse ya me ya maroo a masweu, bona **Lucy** wa Mophato 3.

Fa o eletsa go thusa kwa laeboraring ka nako ya go tshameka, itsise Mme.

Letha:



A re kwaleng

Dira lenaneo la dilo tse tlhano tse di kokotetsweng mo botong ya dikitsiso.

Go latlhegile eng? _____

Thekiso ya dikuku le dimonamone e leng? _____

Go bonwe eng? _____

Ke mang yo o tlhokometseng laeborari? _____



A re kwaleng

Lebelela dipakatiro tsa sekolo mo botong ya kitsiso, morago o tlatse malatsi le dinako tsa tiro nngwe le nngwe.



E leng?	Malatsi	Nako



Tiriso ya mafoko

Tlatsa mafoko mo diphatlheng tse di nepagetseng. Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a le 5 go kwala dipolelo tsa gago mo bukatirong.



- kaela
- lefeelo
- gaufi
- dia
- lemao
- beela
- diatla
- bolao
- taelo
- tau

laela	diaparo	lee	dinao	lekau

Mafoko a tlwaelo

ka
phepa
nwa
tletse

Morutabana: Seana

Letha

Se re se dirang fa sekolo se dule

Kgweitharo 3 – Beke 1–2



A re bueng

Bua le tsala ya gago ka ga metshameko kgotsa mokgwa wa gago wa go intsha bodutu o o o ratang.

Kwala selo se o se dirang letsatsi lengwe le lengwe fa sekolo se dule.

A re kwaleng



Morulaganuji wa me	Nako	Mosupologo	Labobedi	Laboraro	Labone	Labotlhano
	1-2 thapama					
	2-3 thapama					



A re kwaleng

Kwala dipolelo di le tharo ka ga se o se dirang kwa gae fa sekolo se dule.



Jaanong kwala setsenywa sa bukatsatsi se se ka ga gore o ne wa ikutlwa jang fa o boela kwa sekolong morago ga malatsi a boikhutso.



Dumela Bukatsatsi

Letlha _____



A re kwaleng

Lebelela tshate, mme morago o arabe dipotso tse.



Ke tiro efe e e ratiwang thata ya morago ga sekolo?

Ke tiro efe e bana ba e ratang go le gonnye?

Ke bana ba bakae ba ba ratang terama?

Ke efe ya ditiro tsa fa sekolo se dule e o e ratang thata?



Boithabiso

Dira kitsiso ya go bapatsa motshameko kgotsa mokgwa wa gago wa go intsha bodutu. Phousetara ya gago e rotloetse batho go tshameka motshameko wa gago kgotsa go dira se o intshang bodutu ka sona.





A re bueng



A re buiseng



Le fa go le tsiditsana mo mesong, go nna mogote motshegare. Ka nako ya go tshameka, bana ba rata go tabogataboga mo letsatsing le le mogote. Morago ba botlhe ba apola dijeresi tse ba di apereng mo godimo ga dihempe.

Nomsa o utlwa go fisa, mme ga a apole **jeresi** ya gagwe. E fitlha sephiri sa gagwe. Nomsa o **fisitse** hempe ya gagwe, mme a dira phatlha e kgolo mo mokwatlong wa **hempe** fa a ne a aena. O nna a apere jeresi ya gagwe go fitlha phatlha e. **Mmaagwe** a re o tlaa rekela Nomsa hempe e ntšhwa kgwedi e e tlang gonne ga a na tšhelete jaanong.

Nomsa ke ena a gaisang barutwana ka go buisa le Dipalo. Morutabana wa gagwe gantsi o bontsha barutwana tiro ya gagwe. "Ao, go a **itumedisa!**" bana ba goeletsa. Ka nako ya go tshameka, Nomsa le ditsala tsa gagwe, Pam le Busi, ba tshameka motshameko o ba o ratang thata wa maiphitlhwapitlhwane.

Fa ba boela kwa phaposiborutelong, botlhe ba a bo ba le mogote ka ntlha ya go tabogataboga. Botlhe ba apola dijeresi tsa bona, mme Nomsa o nna a apere ya gagwe.

Busi o lemoga gore Nomsa o tlhontse e bile o fufuletswe.

O sebela mo tsebeng ya gagwe: "Ke a itse gore ke ka ntlha ya eng o sa batle go apola jeresi. Mme o se ka wa tshwenyega Nomsa, Ke tlaa go naya hempe e nngwe ya me ya tsa tlaleletso."

Nomsa o itumetse thata gone ga a sa tlhole a tlaa nna a apara jeresi ya gagwe kgwedi e nngwe gape. Ga a kitla a tlhola a gotela thata le go lapa thata.



A re kwalleng

Morago ga go buisa kgang, sekeletsa tlhaka ya karabo e e nepagetseng.

Nomsa o ne a aga a tshameka le mang?

A Busi le Pam

B Bongji le Amo

C Busi

D Bongji

Kgang e e diragetse mo setlheng sefe?

A Selemo

B Mariga

C Letlhabula

D Dikgakologo

Tlhopha lefoko le le lengwe le le tlhalosang Busi botoka.

A Letshwenyo

B Tlhokomelo


C Botlhale

D Tlhontse

Lebelela ditemana tse tharo tsa ntlha tsa kgang e. Batla mafoko a mabedi a e leng malatodi a mafoko a mabedi a.

nnyane

bobe



Dipolelo tse di latelang di re bolelela ka ga kgang ya ga Nomsa. Kwala dinomoro mo dipolelong tse di mo mabokosong go tloga ka 1 go fitlha 4 go bontsha tatelano ya ditiragalo.

Busi o tshepitsitse gore o ya go fa Nomsa hempe.

Nomsa o tlhontse gone hempe ya gagwe e na le phatlha.

O tshwanetse go emela mmaagwe gore a kgobokanye madi a go mo rekela hempe e ntšhwa.

O fisitse hempe ya gagwe mo mokwatleng, mme a dira phatlha fa a ne a e aena.



A re bueng

Bua gore Nomsa o ne a ikutlwa jang. A o akanya gore Busi e ne e le tsala e e siameng? Goreng? Diragatsang kgang e.

Itseye gore o Nomsa. Kwala setsenywa sa bukatsatsi se mo go sona o kwalang ka ga se se diragatseng gompieno. Bua gore o ne wa ikutlwa jang.

A re kwalleng



Dumela Bukatsatsi

Letlha _____



A re buiseng

Buisa leboko le ka ga ditsala. Le buele kwa godimo le setlhopha sa gago.



Ke bua le tsala ya me
Ke tsamaya le tsala ya me
Re dirisa mokgele mmogo fa pula e na.
Ke taboga le tsala ya me
Ke itumela le tsala ya me
gape re ithuta mmogo re bo re tlhalosa.





A re kwaleng

Direla tsala ya gago karata ya botsalano. O ka nna wa kwala leboko le lekhutshwane mo go nngwe ya dikarata.



Blank writing area with horizontal lines for a card.

Blank writing area with horizontal lines for a card.



Mafoko a tiwaelo

- bolelo
- bonolo
- bontsi
- gagwe



Tiriso ya mafoko

Tlatsa mafoko mo diphatlheng tse di nepagetseng. Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a le 2 go kwala dipolelo tsa gago mo bukatirong.

- mpitsa
- kouma
- tootso
- lookwane
- mpopo
- baakanya
- maano
- tlou
- thero
- kera

hempe	pou	jeresi	mmaagwe	poo





Dikgang tsa Bana

Sekolo sa Poraemari sa Lesedi se fenyha moputso wa go phepafatsa gape!

Ka Jenny Smith

12 Phatwe 2015

Ke ngwaga wa bobedi bana ba Sekolopotlana sa Lesedi ba phepafatsa phaka.

Lamatlhatso o o fetileng, bana ba le 60 ba Sekolopotlana sa Lesedi ba ne ba phepafatsa phaka e e gaufi le sekolo sa bona. Bana ba ne ba sela matlakala. Morago ba a tlaola ba a tshela mo dikgetsaneng tse di farologaneng gore sekolo se kgone go rekisa matlakala a a ka dirisiwang sešwa. Sekolo se ya go dirisa madi a go reka dibuka tsa laeborarai ya sekolo.

Mogokgo, Mme K. Nkuna, a re bana ba ithutile go le gontsi mo go phepafatseng phaka. Sa ntlha, ba ithutile ka moo ba tshwanetseng go tlhokomela tikologo ka



teng. Sa bobedi, jaanong ba itse gore ke mofuta ofe wa pampiri le khateboto tse di ka dirisiwang sešwa. Bongi Shabalala, ngwana wa Mophato 3, o rile: “Re ithutile go le gontsi e bile re ne re ja monate!” Dan Semetsa, yo e leng mosimane wa sekolo wa mophato 3, o rile: “Go ne go le thata, mme re nnile le letsatsi le legolo le le itumedisang!”

Ramotse o tlaa naya sekolo moputso ka ntlha ya phepafatso ya bona e kgolo.

Lethla:



A re kwaleng

Ke sekolo sefe se se neng se le mo dikgannyeng?

Leina la lokwalodikgang e ne e le mang?

Kgang e e neng e le mo lokwalodikgannyeng e ne e le ka lethla lefe?

Mogokgo wa sekolo ke mang?

A mogokgo o akanya gore go phepafatsa ke selo se sentle? Goreng o rialo?



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a le 5 go kwala dipolelo tsa gago mo bukatirong.

seane	tau	gaila	reetsa	tootso
leano	kauga	phaila	beela	lookwane
meago	lekau	saila	feela	poo



Mafoko a tlwaelo

Lamatlhatso
bontsha
lesome
bothitho




A re kwaleng

Kgaoganya mafoko a ka medumo ya ona.



Jaamong kwala mafoko a ,go ya ka tatelano ya alefabeto.

fa/ro/lo/ga/na
tikologo
mogokgo
Labobedi
Lamatlhatso




1	
2	
3	
4	
5	

Morutabana: Seana

Lethla

Lokwalodikgang lwa me



A re direng

Dikgang tsa kwa gae

Dikgang tsa sekolo

Bua ka ga dikgang tsa gago tsa kwa gae, tsa kwa sekolong, le ka ga ditsala tsa gago. Kwala dikakanyo dingwe tsa gago mo mmapeng o wa tlhaloganyo.



Dikgang tsa me



Dikgang ka ga ditsala tsa me

Dikgang ka ga metshameko le mokgwa wa go intsha bodutu



A re kwaleng

Kwala gore polelo nngwe le nngwe ke ya mofuta mang mo diphatlheng tse di ka fa mojeng. Morago kwalolola dipolelo o dirisa matshwaopuiso a a nepagetseng.

tlhagiso

potso

taelo

tsiboso



ke rata dimonamone

Ke rata dimonamone.

tlhagiso



thusa ke mo mathateng

dan o tshwanetse go tla sekolong ka nako

A o rata dinonyane?

--	--



A re kwaleng

Kwala polelo ka lengwe le lengwe la mafoko a go bontsha bokao jwa ona.

bona	
lewatile	
bona	
kwa	



Boitumediso

Lebelela kwa morago kwa mmepeng wa tlhaloganyo mo tsebeng e e fetileng. Dirisa dintlha tse o di kwadileng ka ga dikgang tsa gago go go thusa go kwala kgang ya lokwalodikgang.



Tlatsa leina la lokwalodikgang.

Setlhogo kgotsa leina la athikele.

Jaaka o le mokwadi.

Letlha

Go diragetse eng?

Se diragetse kwa kae?

O ikutlwa jang ka ga se se diragetseeng?

Thala setshwantsho go feleletsa kgang ya gago.

--




A re buiseng

Tlatsa mo dipuduleng tsa puo go bontsha gore Jabu le Ati ba bolelelana eng.

Le nna. A re itlhaganelele kwa gae. Bona kwa!

Go a itumedisa, ke nako ya go ya gae.



1 Fa Bongji le Amo ba ne ba tswa mo sekolong gompieno, ba bone koloi e ema gaufi le mosetsanyana.

Tlaya le rona. O se ka wa tsena mo koloing le motho yo o sa mo itseng.



3 Bongji le Amo ba ne ba bitsa mosetsanyana, mme ba mo tseela kgakalanyana.

Fa o ka tla le nna ke tlaa go naya dimonamone tse.

Nnyaya, Sisi. O ka se kgone go tsamaya le ena.



2



4 Ati le Jabu ba ne ba kwala dinomoropolata. Morago ...



A re kwaleng

Jaanong kwala bokhutlo jwa kgang jo mo go jona o buang ka ga se o se akanyang gore se ka bo se diragetse.

A o akanya gore Amo le Bongi ba ne ba kgathalela mosetsanyana? Ke goreng o akanya jalo?



A re kwaleng

Thala mola go golaganya mokgwa wa tumelo ka fa molemeng le mokgwa wa kganetso ka fa mojang.



ke a ja
ke a robala
ke feditse go tshameka
ke nwa tee

ga ke a fetsa go tshameka
o se ka wa thala mola
ga ke robale
ga ke je

Mafoko a tiwaelo

botoka
sega
robedi
gobala



Tiriso ya mafoko

Tlatsa mafoko ka medumo e e tshwanang mo mabokosong a medumo a a nepagetseng.

- reetsa
- seega
- leano
- seate
- kgaisano
- tootso
- beela
- gaisa
- laisa
- meago
- lootsa
- boona



seega			



A re direng

Mo ditlhopheng tsa lona, buisa bokhutlo jwa kgang e o e kwadileng mo papetlanatirong e e fetileng. Swetsa gore ke bokhutlo bofe jo bo gaisang. Diragatsang kgang.

Kwala gore ba reng, o dirisa matshwao a puo a a nepagetseng.

A re kwaleng



O se ka wa tsamaya le batho ba o sa ba itseng.

Jabu o rile, " _____ "

Ke rata terama le kopelo.

Bongji o rile, " _____ "




Tlhokomela!

Lebo o goeditse, " _____ "



A re ka isa mosetsanyana kwa gae?

Amo a botsa, " _____ "





A re kwaleng

Ke mafoko a makae a o ka a bopang ka go kopanya medumo mmogo?
A kwale mo diphatlheng.



Activity 1: Word formation with 'ol'. A central blue circle contains the letters 'ol'. Lines connect it to various letters and combinations on the left and right.

f	a	fola
g	otse	<input type="text"/>
b	a	<input type="text"/>
bof	ola	<input type="text"/>
gop	a	<input type="text"/>
g	a	<input type="text"/>
gol	a	<input type="text"/>

Activity 2: Word formation with 'ou'. A central blue circle contains the letters 'ou'. Lines connect it to various letters and combinations on the left and right.

k	ma	<input type="text"/>
t	lo	<input type="text"/>
r	la	<input type="text"/>
m	lo	<input type="text"/>
f	na	<input type="text"/>
p	nama	<input type="text"/>
tl	nyana	<input type="text"/>
t	ta	<input type="text"/>



A re buiseng



24 Jupiter Street
Marsville
2033
14 Phatwe 2015

Dumela Dan

Ke sebaka se seleele ke sa utlwe sepe go tswa kwa go wena. Ke batla go go itsise ka ga dikgang tse dintle tsa me. Ke mogaka. Gajaana ke mogaka wa ba dingwaga tse di ka fa tlase ga 9! Ke ne ke sa akanya gore ke tlaa fenywa. Ke ne ke tshogile thata gonne mosimane yo mongwe o ne a le mogolwane thata mo go nna.

Ke ne ka mo itlhokomolosa, mme ka akanya fela ka dithago tsa me tse ke ikatiseditseng tsona. Morago ka utlwa ditsala tsa me di mpitsa ka leina, mme ka itse gore ke fentse motshameko.

Ke akanya gore bana botlhe ba tshwanetse go ithuta karati. Go a thusa go go tshola o itekanetse e bile o fodile.

Mo karating, ke ithutile ka moo ke tshwanetseng go itlhokomela ka teng. Seo ga se reye gore ke rata go lwa, nnyaya, ga ke ntwadumela, mme ke ka kgona go emisa motho yo o batlang go ntwantsha.

Tsweetswee tlaya o nketele.

Tsala ya gago

Mandla



Mafoko a
tlwaelo

tshega
nna
sela
tlisa

Ke mang yo o kwadileng lekwalo?

O kwadile lekwalo ka letlha lefe?

Ke dikgang dife tse mokwadi a di fileng
Dan?

A mokwadi o akanya gore karati ke selo se se siametseng go ithutiwa ke bana?
Goreng o rialo?



Tlhopha, mme o sekeletse lefoko le le nepagetseng.

A re kwalleng

Mosetsana o/ba tabogela kwa gae.

O/ba kwa motshamekong wa karati.

O/ba fentse bogaka jwa boramabole.

Bongi o/ba isa mosetsana kwa gae.



A re kwalleng

Batla lekaelagongwe la lefoko lengwe le lengwe le le
ntshofaditsweng, mme o le kwale mo phatlheng.

bonako

monate

sephara

monnye

Makaelagongwe
ke mafoko a a
nang le bokao jo
bo tshwanang.

Nama ya kgogo e ne e (le) **latswega** e le ruri.

Mosimane yole o **bofefo** mo dilong tse dintsi.

Noka e ne e (le) **bulegile**.

Ngwana o sa ntse a le **mmotlana**.



$$12 - 6 = 6$$





A re kwaleng

Romelela Lesego (kgotsa nngwe ya ditsala tsa gago) karata ya keletsomasego. Kwala molaetsa o o kgethegileng mo gare ga karata.



A re kwaleng

Kwala dipolelo di le tharo ka ga se o ka kgonang go se dira sentle.



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Mafoko a a kwalwa ka go tshwana, mme a farologana ka bokao le medumo.



noka	boka	fitlha	rema	lema	tshega	tshela
noka	boka	fitlha	rema	lema	tshega	tshela

Lethla:



A re kwaleng

Dirisa letshwao la potso ? Kgotsa letshwaotsiboso ! Kana khutlo.

Keleletsomasego, Lesego, ke wena mogaka yo mošwa !

A Lesego o na le lebanta le lentsho la karati _____

Re tshwanetse go ithuta go itshireletsa _____

Lesego o kwadile lekwalo leng _____

Lesego o nna kwa kae _____



A re kwaleng


Buisa polelo nngwe le nngwe, morago o sekeletse leemedi le o ka le dirisang boemong jwa lefoko le le thaletsweng.

Lesego o na le lebanta le lentsho la karati.	wena	ena	tsona	rona	bona	yona
Re ya go etela Pam	wena	ena	tsona	rona	bona	yona
Setlhopha sa bolotloa se tlaa bo se ya kwa Durban.	sona	wena	ena	rona	bona	sona
Ntšwa e tsene mo phaposiborutelong gompieno.	yona	ena	sona	tsona	bona	e
Nomsa o tlhoka jeresi.	ena	wena	yona	rona	bona	e



Boitumediso

Dirisa ditshwantsho tse go go thusa go feleletsa motshameko wa mafoko a a kgabaganyang.



- | | |
|---------------|-----------|
| 1 Jmonasetiki | 5 Thumang |
| 2 Rakebi | 6 Karati |
| 3 Haki | 7 Tenese |
| 4 Kgwele | 8 Mabelo |
| 5 Khenkele | 9 Bolela |

Morutabana: Seana

Lethla



A re buiseng

Beke nngwe le nngwe, bana botlhe ba ya kwa laeboraring morago ga sekolo. Ba rata go ya kwa laeboraring. Morutabana wa laeborari o aga a ba buisetsa. Pam le Busi ba thusa mo laeboraring ka nako ya go tshameka ka Labobedi le Labone. Ba paka dibuka mo šelofong. Ba baya setempe sa letlha mo dibukeng tse bana ba di tseelang kwa gae.

O kgona go tsaya dibuka di le pedi beke nngwe le nngwe. O tshwanetse go busa dibuka tse, pele o ka tsaya tse dingwe gape. Busi le Pam ba buisa dibuka di le pedi ka beke. Gape ba ya kwa laeboraring go ya go dira tirogae ya bona. Go didimetse e bile ga o a letlelelwa go ja mo laeboraring. Go na le khomputara mo laeboraring. Busi le Pam ba ithuta go e dirisa. Ba kgona go dirisa khomputara sebaka sa metsotso e le 20 ka nako.



A re kwalleng

Araba dipotso tse.

Busi le Pam ba dira ka malatsi afe mo laeboraring?	

Ba dira tiro efeng mo laeboraring?	

1

2

Ba ka dirisa khomputara sebaka se se kana kang?	
---	--

Letha:



Tiriso ya mafoko

Kwala medumo e e tshwanang. Morago o dirise mafoko a le 5 go kwala dipolelo tsa gago mo bukatirong.

- kgama
- pounama
- tona
- phoka
- gapa
- toulo
- gata
- nama





A re kwaleng

Golaganya mafoko a a ka fa molemeng le mafoko a a ka fa mojeng go bopa polelo e e feleletseng.

O ne a le thari kwa sekolong **gonne**

O ka se ka wa dirisa khomputara **gonne**

O feitse teko **gonne**

motlakase o wele.

ga a ke a dira tirogae ya gagwe.

o tsogile thari.



A re kwaleng

O ka bopa mafoko a le makae ka go kopanya medumo mmogo? A kwale mo diphatlheng.

Diagram showing combinations of letters with 'er' in the center:

- r — er — a (rera)
- s — er — eki
- r — er — ela
- b — er — eka
- mm — er — eki
- s — er — a
- k — er — eka

Each combination is followed by a blank line for writing. Includes illustrations of a spider and a bee.



A re kwaleng

Kwala ka ga buka e o e ratileng.


Setlhogo:

Mokwadi:

Bua gore buka e ka ga eng.

Thala setshwantsho go bontsha gore
buka e bua ka ga eng.

A re kwaleng

Kwala dipolelo tse tharo o bue gore ke eng se o se ratileng ka
ga buka e.



Boitumediso

Lebelela nngwe le nngwe ya diphuthelo tsa dibuka tse, le tsala ya gago. Wena le tsala ya gago le batle setlhogo sa buka nngwe le nngwe le leina la mokwadi. Buang gore le akanya gore buka e ya go bua ka ga eng. Ke dibuka dife tse o ka ratang go di buisa? Di kwale dinomoro go tloga go e e tla nnang l go e buisa fitlha go 5 go bontsa buka e o ka ratang go e buisa. Ke eng o sa ye kwa laeboraring gore o bone fa o ka se ka wa itseela dingwe tsa dibuka tse?



Seragaletswalo

PS Ikaneng le S M Serudu



Poko ya Setswana

Setlhogo

Mokwadi



Diterama tsa ga


Zakes Mda

Setlhogo

Mokwadi

Setlhogo

Mokwadi



Mosepele wa Kgololosego

Long Walk to Freedom

Illustrated by RABBIT BOJANA



Bakang dikuku


ka I.R Baker

Setlhogo

Mokwadi

Setlhogo

Mokwadi



Winnie the Pooh

A. A. Milne





A re buiseng

Letsatsi la rona le legolo le ne la tla. Disorokisi di ne di tlile mo toropong, mme Mophato 3 o ne o le mo beseng go ya go bona disorokisi. Re ne ra gorogela mo tenteng e kgolo.

Morutabana: Emang mmogo gore le se ka la latlhega. Fa o latlhegile, o eme kwa ofising ya ditekete gaufi le lebati la go tsena, mme re tlaa go fitlhela koo.

Jabu: Ijo! Bona rametlae yole o tsamaya mo godimo ga mogala.

Bongji: Ke rata disili tse di tshamekang.

Amo: A re tlaa kgona go atamela tau morago ga pontsho?

Ati: Go ka diragala eng fa e ka tswa mo hokong?

Busi: Ooo, o ka re nka dira mathaitshai jaaka ena!

Morutabana: Dan o kae?

Ati: Ga ke itse.

Morutabana: Ka bonako! Tsamayang le ye go bona gore a ga a kwa ofising ya ditekete.

Pam: Bona! Bona! Ke yole! O palame tlou!

Morutabana: Mogalammakapaa! Ga go kgonagale!



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a le 5 go kwala dipolelo tsa gago mo bukatirong.



bale	yole
tsele	ele
sele	ile

ntaela	ntidimatsa
ntima	ntisa
nta	ntena



A re kwaleng

Kwala dikarabo tsa gago tsa dipotso tse mo diphatlheng.

Ke eng se ngwana mongwe le mongwe a se ratileng kwa disorokising?

Jabu	Bongi	Amo	Busi

Go diragetse eng ka ga Dan?

Kwala bokhutlo jwa kgang. Kwala se morutabana le Dan ba se buileng.

Morutabana:

Dan:

Mafoko a
tlwaelo

gola
lesedi
le go ka
supa



A re kwaleng

Dirisa mafoko a tiragatso go feleletsa dipolelo.
Morago thalela mafoko a a re bolelelang ka ga tiragalo.

tshameka

tsamaya

kganna

palame

Dan o **palame** tlou ka mabela.




Bana ba _____ kwa godimo ka boitumelo.

Rametlae o _____ ka matsetseleko mo megaleng.

Sili e itumeletse go _____ ka bolo.

Re _____ bese e e serolwana ka kutlobotlhoko
fa re boela gae.

Mafoko a tiragalo a bidiwa
madiri. A re bolelela gore
selo kana motho o dira
eng. Matlhalosi a tlhalosa
ka moo ba dirang tiro
ka teng.



Go diragetse eng ka ga Dan?



A re diragatseng

Dira tiragatso e mo go yona Dan a bolelelang ditsala tsa gagwe gore go diragetse eng kwa disorokising. Mongwe wa lona o tshwanetse go nna morutabana.

Itire e kete o Dan. Kwala setsenywa mo bukatsatsing ka ga nako ya gago kwa disorokising.

A re kwaleng



Dumela Bukatsatsi	Letlha _____



A re kwaleng

Thalela mafoko otlhe a a re bolelelang ka ga tiragatso mo bukatsatsing ya gago. Kwala mafoko a le marataro a a re bolelelang ka ga tiragalo. A kwale mo theiboleng.







A re kwaleng

A matlhalosi a a thaletsweng a re bolelela gore tiragalo e dirilwe leng, kae kgotsa jang? Kwala **jang**, **leng**, kgotsa **kae** fa thoko ga polelo. Jaanong sekeletsa lediri le letlhalosi le le tlhalosang.

leng kae jang

Jabu o jetse dijotshegare ka bonako.	jang 
Ka di nako tse di ntsi Pam o buisa dibuka tse di buang ka ga diphologolo.	
Dan o re tlotletse ka ga disorokisi ka makgakga.	
Nako nngwe re tswa ka maeto a sekolo.	
Rametlae o ne a bina ka boitumelo kwa disorokising.	
Morago ga disorokisi, bana ba ne ba boela kwa sekolong ka iketlo.	



A re kwaleng

Sekeletsa lefoko le le nepagetseng mo polelong nngwe le nngwe ya tse.

Ke rata go itshwara mo nokeng/nôkeng .
Mmaagwe o mo lemile/lêmile ka go mo fa madi a mantsi.
Maši a gagwe a tlaa rêma/remâ .
Rre Sebate o boka/bôka kgosi.
Diaparo tsa bona di tlaa oma/ôma ka moso.
Boka/bôka ntsi ke eo e wela mo dijong.
Mosadimogolo o itshwere noka/nôka .



Ka ga medumo



Boitumediso

Tlatsa ka mafoko a a nang le medumo e e tshwanang.

boka

- | | | | | | | | |
|-------|--------|--------|---------|-------|--------|-------|-------|
| gaila | gouta | reetsa | gaisa | bera | tlola | boa | seano |
| laisa | rera | kolo | koafala | seane | mooki | toulo | beela |
| poa | seatla | tootso | bola | feela | lootsa | kera | boula |

The wheel activity features a central red hub with eight spokes. Each spoke has a colored box containing a vowel digraph: 'oo' (top), 'ol' (top-left), 'ai' (top-right), 'ee' (left), 'oa' (right), 'ea' (bottom-left), 'o' (bottom-right), and 'er' (bottom). Eight baskets are attached to the spokes, each containing a group of children. The top basket contains the word 'lootsa' written on a green board. The other baskets are empty green boards with horizontal lines for writing.

Go kwala kgang ya gago

80

Kgweditharo 3 – Beke 3–4



A re bueng

Bua le tsala ya gago ka ga kgang e o batlang go e kwala.
Morago o tlatse dikakanyo tsa gago mo tsebeng e.

Morulaganyi wa kgang ya me

Banelwa le maitshetlego



Ke mang yo o mo kgannyeng ya gago?

Kgang e diragalela kwa kae?

Kgang e diragala leng?

Matseno

Go diragala eng mo matsenong a kgang?

Mmele

Go diragala eng mo mmeleng wa kgang?



Bokhutlo

Kgang e khutla jang?



Boitumediso

Itirele buka. Sega tsebe e e latelang ya buka e. Sega mo meleng ya maronthorontho. Mena tsebe mo meleng. Kwala leina la gago ka fa tlase ga setlhogo, gonne ke wena mokwadi wa kgang. Thala setshwantsho mo sephuthelong. Jaanong kwala kgang ya gago mo bukeng.



SEPHUTHELO SA KWA MORAGO



KA GA MOKWADI

Kwala leina la gago

O na le dingwaga tse kae?

O nna kwa kae?



8

KGATO 4. Sega mo moleng morago ga go tshwaraganya buka.



SEPHUTHELO

Thala setshwantsho fa.



Kwala setlhogo sa buka fa.

Tlatsa leina la gago (o mokwadi).


1

KGATO 1. Mena mo moleng wa marontho

9

Handwriting practice area with four horizontal blue lines.

Tswelela ka kgang ya gago fa.




Thala setshwantsho fa.

7

Handwriting practice area with four horizontal blue lines.

Kwala mmele wa kgang ya gago fa le mo tsebeng ya 4.



Thala setshwantsho fa.




Thala setshwantsho fa.

Thala setshwantsho fa.

Simolola go kwala kgang ya gago fa le mo tsebeng ya 3.

Fetsa kgang ya gago.



2

7

3

9

Tswelela ka kgang ya gago fa.

Kwala gore go diragala eng kwa bokhutlong jwa kgang ya gago fa le mo tsebeng ya 6.



Thala setshwantsho fa.

Thala setshwantsho fa.



Thitokgang 6: Go tshela mo toropong

Kotara 3: Dibeke 5 - 10

81 Botshelo jwa ditropo 36

Buisa sekwalwa ka ga Jimi a ya kwa toropong.
Dirisa setshwantsho sa boloko ya folete go bereka barulaganyi.
Bua ka ga gore go diragala eng mo foleteng nngwe le nngwe.
Tlasta madiri a nepagetseng go tlhalosa ditirwana tsa folete nngwe le nngwe.

82 Mafelo a re mang mo go ona 38

Tlotla ka ga mmepe.
Araba dipotso ka ga mmepe.

83 Jimi o romela ditsala tsa gagwe imeile 40

Buisa sekwalwa sa imeile.
Dirisa makopanyi go kopanya dipolelo.
Lemoga malatodi.

84 Ditsala tsa ga Jimi di a mo kwalela 42

Buisa sekwalwa sa imeile.
Araba dipotso ka ga imeile.
Dirisa madiri go feleletsa dipolelo.
Lemoga dipaka mo dipolelong (pakajaanong kgotsa pakapheti)
Dirisa matlhalosi a dikaelo le maemo.

85 Go naya dikaelo 44

Buisa mmepe.
Araba dipotso ka ga mmepe.
Kwala dikaelo tsa mafelo a a rileng mo mmepeng.
Lemoga matshwao a tsela le go bua gore a kaya eng.

86 Kwa ke nngang teng 46

Kwala aterese mo omfolopong.
Kopanya dipolelo o dirisa makopanyi.
Lemoga mainatota.
Tlasta karata ya taletso ya go tla kwa konsarateng ya sekolo.
Thala mmepe o mo go ona o nayang dikaelo.

87 Go naya dikaelo 48

Kgomaretsa mafelo mo mmepeng.
Tlotla ka ga mmepe le tsala.
Tlotla ka ga mafelo a a babalesegileng le a a babalesegang.
Araba dipotso ka ga mmepe.

88 Buisa ka kelotlhoko 50

Botsa le go naya dikaelo tsa mafelo a a farologaneng mo mmepeng
Kgaoganya mafoko go ya ka medumo.
Nomora mafoko go ya ka tatelano ya alefabete.
Buisa papatso.
Araba dipotso ka ga papatso.
Tlhama papatso.

89 Re bona kotsi 52

Buisa kgang ya ditshwantsho.
Tlasta pudula ya puo go feleletsa kgang.
Bolelelapele le go kwala bokhutlo jwa kgang.
Tlhaola mafoko go ya ka mabokoso a a nepagetseng a mafoko.
Buisa mafoko, mme o reetse medumo.
Lemoga le go nyalanya maemeditota.

90 Go diragetse eng? 54

Lemoga tatelano ya kgang.
Bapisa ditshwantsho tse pedi le go lemoga pharologano.
Feleletsa foromo ya kotsi ka go tlasta tshedimotso.

91 Kwa konsarateng 56

Buisa lenaneo la konsarata ya sekolo.
Tlotla ka ga lenaneo le tsala.
Araba dipotso ka ga lenaneo.
Thala phousetara go bapatsa konsarata o naya tshedimotso e e maleba.

92 Baeng kwa konsarateng ya rona 58

Buisa athikele ya lokwalodikgang.
Araba dipotso ka ga athikele ya lokwalodikgang.
Tlhaola mafoko go ya ka mabokoso a a nepagetseng a mafoko.
Lemoga maina a a tlogetsweng le matlhaodi le go a dirisa go feleletsa dipolelo.

93 Dan yo o gakgama'tsang 60

Buisa sekwalwa ka ga Dan.
Kwala tlhaloso ya ga Dan.

94 Tlotla ka ga mmepe wa Aforikaborwa 62

95 Mesego 63

96 Go kwala kgang ya gago 65

Tlotla ka ga poloto ya kgang.
Tlasta dikakanyo tsa kgang ka fa tlase ga ditlhogo tse di balolotsweng.
Dira buka ya mesego (tse di segeletsweng).





A re buiseng

Jimi o ya kwa toropong

Rraagwe Jimi o ne a bona tiro e ntšhwa mo toropong, mme ka jalo lelapa la gagwe le ne la tshwanela go fuduga. Jimi o ne a sa itumelela go fuduga a tlogela ditsala tsa gagwe kwa sekolong. O ne a tshwanela go ya kwa sekolong se sešwa.

Go nna mo toropong go farologana thata le go nna mo motseng. Go na le batho ba bantsi ba ba nnang mo toropong, mme go na le pharakano e ntsi thata. Mo mebileng o bona batho ba ba tsamayang, ba ba kgannang, ba ba palamang dithekesi le diterena. Botlhe ba ya kwa mafelong a a farologaneng. Batho ba bantsi ga ba na ditshingwana **gonne** ba nna kwa godimo mo dintlong tsa metlhatlhaganyane, le mo difoleteng.

Jimi o nna mo bolokong jwa difoete. O nna mo motlhatlhaganyaneng wa 2 mo foleteng ya nomore ya 2A. O nna gaufi le sekolo, **ka jalo**, a ka nna a tsamaya ka maoto go ya kwa sekolong.

Jimi o aga a latlhegile **gonne** go na le mebila e mentsi le gona e a tshwana. Tsala ya gagwe, Thandi, o a mo thusa fa a latlhegile. O setse a na le dingwaga di le pedi a nna mo toropong.




A re kwaleng

Bona gore batho ba dira eng mo bolokong ya difoete.

Mo setshwantshong, re file difoete dinomere. Ke metlhatlhaganyane e le mene, ka difoete di le tharo mo fulurung e nngwe le e nngwe.

Fuluru nngwe le nngwe e na le nomore, mme foete nngwe le nngwe e na le tlhaka ya alefabete.

Theibole e e fa tlase e na le lenaneo la se mongwe le mongwe a se dirang. Mo tirong nngwe le nngwe, tlatsa nomore ya foete eo e dirwang mo go yona. Dirisa nomore ya fuluru (mo kholomong e e serolwana ka fa molemeng), le nomore ya foete (e e mo moleng o motala kwa godimo).



Jimi o dira tirogae ya gagwe.	2A	Mosetsana a nwa molemo wa gagwe.	Ineeleng ke ena a buisang buka ya laeborari.	
Bana ba mo moletlong.		Mosimane o apara diaparo tsa kgwele ya dinao.	Monna o apeile.	
Mosetsana o tlhapa meno.		Mosetsana o ja bebetsididi.	Mosetsana o tshwere katse ya gagwe.	
Mosetsana o bua mo founung.		Mosimane o fepa ntšwa.	Ba bogetse TV.	



A re kwaleng

Lebelela mafoko a o a kwadileng mo theiboleng. Jaanong tlatsa mafoko a a tlogetsweng go feleletsa dipolelo tse.

Ba ke bona ba _____ TV.

Ena o _____ mo founung.

Mosimane o _____ dintšwa.

Mosetsana o _____ bebetsididi.

Ineeleng _____ buka.



A re bueng


Lebelela mmepe mme o bue ka ga dikago le mafelo a o a bontshiwang mo mmepeng. Supa se o se bonang mo bolokong bongwe le bongwe, mme o bue gore ke eng.

	A	B	C	D
6	 dintlo	 dintlo	 banka	 mmaraka
5	 sekolo	 phaka	 bookelo	 mabenkele
4	 lebaka la metshameko	 letamo la go thumela	 kereke	 seteishene sa diterena
3	 resetšuranta	 kheretšhe	 laeborari	 dihotele
2	 dintlo	 lebenkele le legolo	 seteishene sa mapodisi	 ditimamolelo
1	 serapa sa diphologolo	 keratšhe	 poso	 boemelafofane



A re kwaleng

Jaanong bua gore lefelo lengwe le lengwe le kwa kae. Dirisa dinomere tse di serolwana go tswa ka fa molemeng wa mmepe le ditlhaka tse di botala jwa legodimo go tswa kwa godimo.

Tleliniki e kwa kae? 	2A	Bookelo bo kwa kae?	
Laeborari e kwa kae?		Seteišene sa mapodisi se kwa kae?	
Ditimamolelo di kwa kae?		Difolete di kwa kae?	
Sekolo se kwa kae?		Serapa sa diphologolo se kwa kae?	
Ditlhare tse dintsi di mo bolokong bofe?		Seteišene sa diterena se kwa kae?	



A re kwaleng

Jaanong bua le tsala ya gago ka ga mafelo a a farologaneng a a mo mmepong. Arabang dipotso tse mmogo, mme morago le tlatse dikarabo.



Naya mafelo a mabedi a a <u>gaufi</u> le sekolo.	
Naya mafelo a mane a a <u>tlang thoko</u> ga kereke.	
Ke lefelo lefe le le <u>tlang pele</u> ga boemelafofane?	
Ke lefelo lefe le le <u>bapileng</u> le sekolo?	
Letamo la go thuma le <u>fa gare</u> ga	
A difolete <u>di gaufi</u> kgotsa di kgakala le sekolo?	_____ le _____
Fa go ka nna le molelo kwa sekolong, setimamolelo se ya go kgweetsa sebaka se se kanakang? Bala diboloko.	
O ka rata go nna kwa kae? Bua gore ke boloko bofe mme o bue gore ke goreng o bo tlhopile.	



A re buiseng

Go: Bongi@library.com, jabu@library.com, Ann@library.com, Sam@library.com

Go tswa: Jim@school.com

1 Lwetse 2015

14:22

Dumelang Bongi, Amo, Ati le Jabu

Jaanong ke nna mo toropong. Ke itumetse thata gonne ke kgona go dirisa khomphuthara go romela lekwalo la imeile. Ke le tlohaafetse lotlhe thata fela.

Toropo e a tlhanasela le pharakano ya teng e kitlane. Ke setse ke simolotse kwa sekolong sa me se sešwa. Ke sekolo se segolo thata. Go na le bana ba ka nna 1000. Sekolo se gaufi le phaka le phulu ya go thuma. Thapama ke tsenela dithuto tsa go thuma. Ke na le tsala e ntšhwa. Leina la yona ke Thandi. O mo phaposiborutelong ya me. Fa ke latlhega mo sekolong ke ena a nthusang.

Jaanong ke nna mo bolokong jwa difoete. Ke nna mo fulurung ya 4. E kwa godimo thata. Ga re na tshingwana, mme re lesego gobo re nna gaufi le phaka. Ke kgona go ya go tshameka le ditsala tsa me kwa teng.

Ke solofela gore ke tlaa tlhopelwa go tshameka mo sethlopheng sa kgwele ya dinao gape ke solofela gore re ka tshameka kgalhanong le sekolo sa lona. Ke tlaa tla go go etela fa ke etetse nkoko ka Keresemose.

Tsweetswee! nkarabeng jaanong, ke tlaa emela karabo mo khomputareng.

Tlholang sentle.

Jimi

Romela



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a le 5 go kwala dipolelo tsa gago mo bukatirong.



Mafoko a tswaelo

reka
rekile
tshwara
tshwere

gaufi	tlou	mae	apole	kubu
kausu	folouru	sale	rola	tuba
tau	kouma	gale	gole	thuba



A re kwaleng

Kopanya dipolelo di le pedi o dirisa nngwe ya mafoko a, go go thusa.

mme

gonne

ka jalo

empa

Mme, gonne, ka jalo le empa ke makopanyi. re a dirisa go kopanya dipolelo.

Go na le batho ba bantsi ba ba nnang mo toropong.

Go na le pharakano e ntsi.

Batho ba bantsi ga ba na ditshingwana.

Ba nna mo difoleteng.

Jimi o nna gaufi le sekolo sa gagwe.

A ka ya sekolong ka maoto.

Go na le phulu ya go thumela kwa sekolong sa gagwe.

O tsenela dithuto tsa go thuma.

Jimi o aga a timela.

Mebila e mentsi thata.

Ga go na lebala mo go tshamekelwang teng.

Ke nna gaufi le phaka.



A re kwaleng

Batla lelatodi la lefoko lengwe le lengwe le le hibifaditsweng, mme o le kwale mo phatlheng.

kgakala

pitlagane

reka

tidimalo

khutshwane

Sekolo se gaufi.

kgakala

Ba rekisa dimonamone.

Noka ele e sephara.

Go tsaya nako e telele go ya sekolong ka maoto.

Go modumo thata bosigo kwa toropong.

A o sa ntse o gakologelwa gore lelatodi ke eng? Ke lefoko le le nang le bokao jo bo sa tshwaneng le jwa lefoko le lengwe. Lelatodi ke lefoko le le latolang bokao jwa le lengwe.



A re buiseng

Go:

Jim@school.com

Go tswa go:

Bongi@library.com

1 Lwetse 2015

14:45

Dumela Jimi

Ijoo, re sa tswa go amogela imeile ya gago. Rotlhe re dirisa khomputhara kwa laeboraring.

Re go tlofaletse. O mo sekolong se segolo thata. Tota o ithuta go thuma. Go molemo thata. Re solofela gore re tlaa tla re go etela go tla go bona sekolo sa gago.

Gongwe re tlaa go bona pele ga Keresemose.

Tihola sentle.

Bongi, Ati, Amo le Jabu

Romela



A re kwaleng

Araba dipotso tse.

Ke mang yo o arabileng?

O arabile ka letlha lefe?

O arabile ka nako mang?

Bana ba ne ba dutse kwa kae?

Letlha:



A re kwaleng

Dirisa madiri a, go feleletsa dipolelo tse. Morago o bue gore a polelo e mo pakajaanong kgotsa pakapheting.

ya ile	Jimi o ya kwa sekolong. Kgwedi e e fetileng Jimi o _____ kwa toropong.	Pakajaanong
reka rekile	Rraagwe o _____ koloji. Rraagwe o _____ koloji maabane.	
tsamaile tsamaya	O _____ ka maoto go ya kwa sekolong. Maabane Jimi o _____ go ya kwa sekolong.	
tsere tsaya	Thandi o _____ buka ya gagwe. Maabane Thandi o _____ buka ya gagwe.	



Boitumediso

Tlatsa mafoko a mo phazeleng (maleaneng) ya mafoko. Bala ditlhaka mo lefokong lengwe le lengwe go go thusa go bona phatlha e e nepagetseng ya e nngwe le e nngwe.

- fa gare
- godimo
- kwa godimo
- mo
- fa thoko
- teng

Go naya dikaelo



A re buiseng

A re boeleng kwa tirong ya mmepe.
Lebelelang mmepe.



	A	B	C	D
6	<p>poso</p> <p>Mandela Road</p>	<p>First Avenue</p> <p>Second Avenue</p>	<p>boemelafofane</p> <p>Third Avenue</p>	
5	<p>setešene sa diterena</p> <p>Railway Road</p>	<p>phaking</p>		<p>setešene sa mapodisi</p>
4	<p>Church Street</p>	<p>kereke</p>	<p>phaka</p>	<p>keretšhe</p>
3	<p>suphamakete</p> <p>Rose Road</p>		<p>sekolo</p>	
2	<p>Flower Street</p>	<p>bookelo</p>		<p>karatšhe</p>
1	<p>marekisetso</p>		<p>khofi ya inthanete</p>	<p>madirelo</p>



A re kwaleng

Lebelela mmepe, mme morago o tlatse dikarabo tsa dipotso tse.

Mafoko a
tlwaelo

loma
lomile
reka
rekile

Sekolo se mo mmileng ofe?	
Suphamakete e mo sekhutlong/khoneng efe?	
Botseno jwa bookelo bo mo mmileng ofe?	
Ke mafelo afe a a babalesegileng go ka tshamekela bana?	
Ke mafelo afe a a modumo?	
Ke mafelo afe a a sa babalesegang go ka tshamekela bana?	



A re kwaleng

Kwala dikaelo tsa go tswa kwa sekolong go ya kwa posong.

Kwala dikaelo tsa go tswa kwa bookelong go ya kwa sekolong.

Kwala dikaelo tsa go tswa kwa sekolong go ya kwa karatšheng.




Boitumediso

Matshwao a a kaya eng?



--



--



--





A re kwaleng

Ateresetsa
omfolopo e kwa
go wena.




A re kwaleng

Thala mola go tswa kwa lebokosong le le botala jwa
legodimo go ya kwa go le le pinki go feleletsa polelo
nngwe le nngwe.
Mo polelong nngwe le nngwe thalela lekopanyi.

Mme, ka jalo le gonne
ke makopanyi. Re a
dirisa go kopanya
dipolelo.

O kgabagantse tsela gonne

O ntshitse buka ya gagwe ya diresipi
gonne

Ke ne ke ya go tshameka kgwele ya
dinao, ka jalo

Ke ne ke sa itse malatsi a re
ikatisetsang bolotloa ka ona, ka jalo

Ke ne ka ya go robala bosigogare mme

Ke ne ke se na se nka se buisang, ka jalo

Re ne ra ya kwa lepatlelong la
metshameko gonne

O ne a nthomela kwa tleliniking gonne

ke ne ka ya kwa laeboraring.

ke ne ka lebelela kwa botong
ya dikitsiso.

roboto e ne e le botala jwa
tlhaga.

ke ne ka tsaya dikhokho tsa
me go ya kwa sekolong.

o ne a batla go baka dikuku.

re ne re na le motshameko.

ke ne ka palelwa ke go tsoga
mo mosong.

ke ne ke lwala.

Letlha:



A re kwaleng Thalela maina a a tshwanetseng go simolola ka tlhakakgolo.

bongi	mandla	diphalane	lusikisiki	durban	dan
mosupologo	setulo	kuku	buka	polokwane	lebolomo
pene	busi	boloko	baesekele	johannesburg	sekere



Boitumediso

Romela Bongji le Ati taletso ya konsarata ya lona ya sekolo. Tlatsa tshedimosetso mo karateng ya taletso mme morago o thale o bo o naya maina a ditaelo tsa go tswa kwa seteiseneng kgotsa kwa boemelong jwa dibese jwa sekolo sa lona.

Dumela Bongji le Ati

Lenaneo la konsarata

O lalediwa kwa konsarateng
ya sekolo sa rona.

Letlha:

Sekolo:



Thala dikaelo tsa go tswa kwa seteiseneng go ya kwa sekolong. Tsenya matshwao go bontsha maina a mebila le maina a mafelo a ba tlaa yang kwa go ona.



Morutabana: Seana

Letlha



A re direng

Itirele mmepe.

Sega ditshwantsho tsa mafelo a a farologaneng mo papetlanatirong ya 95 (mo tsebeng ya 63) mme o di kgomaretse mo keriting e. O ka nna wa swetsa gore o ya go baya kae nngwe le nngwe. O ka nna wa itlhopela ntlo e nngwe, mme wa swetsa gore o ya go e kgomaretsa kae. A o batla go nna gaufi le sekolo?



	A	B	C	D
6				
5				
4				
3				
2				
1				




A re kwaleng

Bontsha tsala ya gago mmepe wa gago. Supa kwa o beileng lefelo lengwe le lengwe teng. Morago o tlatse nomore le tlhaka go bontsha kwa lefelo lengwe le lengwe le leng teng. Mo phatlheng, kwala gore ke goreng o sweditse go baya setshwantsho koo. Bolelela tsala ya gago gore ke mafelo afe a a babalesegileng kgotsa a a sa babalesegang go tshamekela.

Mafoko a
tlwaelo

gare
mo
simolola
simolotse



Jaanong bua gore mafelo a a mo bolokong bofe.	Bua gore ke goreng o beile mafelo a koo. Gonne ...
Tleliniki e kwa kae?	
Laeborari e kwa kae?	
Bookelo bo kwa kae?	
Sekolo se kwa kae?	
Ditimamolelo di kwa kae?	
Seteishene sa mapodisi se kwa kae?	
Seteishene sa diterena se kwa kae?	
Difolete di kwa kae?	
Phaka e kwa kae?	
Ntlo ya gago e kwa kae?	
Letamo la go thuma le kwa kae?	
Suphamakete e kwa kae?	
Kereke e kwa kae?	



A re direng

Botsa mongwe le mongwe dikaelo tsa go ya kwa mafelong a a farologaneng mo mmepeng. Dirisa mafoko a a latelang.

tswelela le tsela

fapogela kwa mojang

feta phaka

kwa sekhutlong fapogela

o tlaa bona ___ ka fa mojang

fapogela kwa molemeng



Tiriso ya mafoko

Kgaoganya mafoko a go bontsha medumo e e farologaneng. Morago o kwale dinomoro mafoko a a mo lebokosong lengwe le lengwe ka tatelano ya alefabeto.

1	boo/ke/lo	mapodisi	suphamakete	lepatlelo
3	thuma	laeaborari	resetšuranta	marekisetso
2	seteišene	thumang	karatšhe	tekesi



A re buiseng

Buisa papatso mo tsebeng e e fa thoko, morago o bue le tsala ya gago ka ga gore papatso e le tshepisa eng. Morago o tshwaye "Ee" kgotsa "Nnyaya" mo dipolelong tse.

Buisa dipotso tse, mme o tshwaye ee kgotsa nnyaya. ✓	ee	nnyaya
A o akanya gore sekipa se ka dira gore o taboge ka bonako?		
A o akanya gore sekipa se ka go thusa gore o nne mogaka?		
A o akanya gore sekipa se ka dira gore o ikutlwe o le motlotlo?		
A o akanya gore sekipa se tlhwatlhwatlase?		
A o akanya gore papatso ke ya nnete e bile e boammaaruri?		
A o itse papatso nngwe fela e e sa ikanyegeng?		

Sekipa se ngwana mongwe le mongwe yo o ithatang a tshwanetseng go nna le sona!

Bana, fa le batla go nna mo dinakong le tlhoka

Sekipa sa Dinako!

Se ya go tokafatsa go taboga ga gago, mme o ya go nna mogaka yo o gaisang.

O ya go ikutlwa o le motlotlo ka

Sekipa sa Dinako!

O ya go lalediwa kwa meletlong ya mongwe le mongwe.

Ithekele se le sengwe gompiono.

Di tlhwatlhwatlase mo toropong.

Ke R150 fela! Thekisotlase ya beke (1) fela.



Boitumediso

Itirele papatso ya gago. Thala setshwantsho mme o kwale dipolelo dingwe go dira gore batho ba rate go e reka.

Re bona kotsi



A re buiseng

Buisa kgang, mme o tlatse se o se akanyang gore mokgweetsi o se buile, mo puduleng ya puo ya bofelo.

28 Lwetse 2015
11:00 am



Tlhokomela katse! A ga o kgone go leba pele o kgabaganya tsela!



Blank writing area with a horizontal line.



A re kwaleng

A o akanya gore monna o sa ntse a ka kgweetsa koloi ya gagwe morago ga kotsi? A a bitse mapodisi? Jaanong kwala dipolelo di le tharo ka ga se o akanyang gore se tlaa diragala mo kgannyeng.

Five horizontal lines for writing.

Letlha:

Mafoko a
tlwaelo



Tiriso ya mafoko

Tlatsa mafoko mo diphatlheng tse di nepagetseng. Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi tsa gago mo bukatorong.

akanya

kgweetsa

monna

bue

kopanya

reetsa

nna

rue

thuba
thubile
tlisa
tlisitse

senya	botsa	kganna	kue



A re kwaleng

Buisa polelo nngwe le nngwe, morago o sekeletse maemedi a o ka a dirisang boemong jwa mafoko a a thaletsweng.



<u>Monna</u> o kgweeditse kolo ya gagwe mo setlhareng.	wena	ena	rona	tsona	bona	yona
<u>Katse</u> e kgabagantse tsela.	wena	ena	rona	tsona	bona	yona
<u>Jimi le Thandi</u> ba bone kotsi.	wena	ena	rona	tsona	bona	yona
<u>Thandi</u> o ne a kwalela mapodisi pegelo.	wena	ena	rona	tsona	bona	yona
Ke <u>nna</u> le <u>Thandi</u> re isitseng katse kwa gae.	wena	ena	rona	tsona	bona	yona



A re kwaleng

Thala mola go golaganya maemedi a a mo kholomong ya ntsha le maemedi a a mo kholomong ya bobedi.



o
o
e
re
ke
o
ba



nna
wena
ena
ena
rona
yona
bona



Morutabana: Seana

Letlha

Go diragetse eng?



A re bueng

Kwala dinomoro tsa ditshwantsho tse go bontsha tatelano e e nepagetseng mme morago o bolelele tsala ya gago gore go diragetse eng ka tatelano e e nepagetseng.



Boitumediso

Lemoga pharologano.



Letlha:




A re kwaleng O tshwanetse go tlatsa foromo ya kotsi.

Tsaya gore o ne o ya gae go tswa kwa sekolong. O bone kotsi ya tsela. O bone mokgweetsi wa koloji a theposa koloji ka bonako go fapogela katse. Koloji e ne ya tsena mo setlhareng, mme mokgweetsi o ne a sa gobala le katse le yona e ne e sa gobala.

Ke wena fela motho yo o boneng kotsi e, ka jalo, o kopilwe go kwala kgang ya se se diragetseng. Pele o tlatsa foromo, bolelela tsala ya gago gore o ya go reng.

Foromo ya kotsi



Leina la gago

Letlha la kotsi

Nako ya kotsi

Go diragetse eng:

La ntlha

Morago

Morago ga moo

Kwa bokhutlong

Tshaeno:

Morutabana: Seana

Letlha



A re bueng

Buisa lenaneo ka kelotlhoko mme o tlotlele tsala ya gago gore konsarata e tlaa bo e le ka ga eng. Bua gore ke ntlha efe ya lenaneo e o tlaa e ratang thata.



Lenaneo la Konsarata ya Sekolo sa Poraemari sa **NEW TOWN**

Letlha: 3 Lwetse 2015

Nako: 13:00–15:30

Nako	Mophato	Ntlha
13:00		Pulo ka Mogokgo: Mme Diratsagae
13:10	Mophato 1	Pina ya Silang mabele
13:20	Mophato 2	Pina: G'a re tshabe phiri e kgolo e e bosula.
13:40	Mophato 3	Jack le lenono la nawa Dinaledi: Jimi o etsisa Jack Thandi o etsisa mmaagwe Jack
14:00 go fitlha 14:30		Paka ya go ikhutsa Bana botlhe ba tlaa fiwa matute a mefuta le dithuthuntshwane. Batsadi ba tlaa rekisediwa tee le kofi.
14:30		G'o tlaa abelwa bana ba mephato ya 1, 2 le 3 meputso
15:00	Mophato 4	Khwaere ya bana e tlaa opela Pina ya Setšhaba
15:15		Puo ya tswalelo: Tona ya Thuto ya motheo



A re kwalleng

Lebelela lenaneo, mme morago o arabe dipotso tse.

Konsarata e simolola ka nako mang?

Ke mang yo o tlaa bulang tiro?

Bana ba phaposiborutelo ya mophato 1 ba ya go dira eng?

Go diragala eng ka 13:20?	
Dinaledi tsa konsarata tse di diragatsang ka 13:40 ke bomang?	
Bana ba phaposiborutelo ya mophato 4 ba ya go dira eng?	
Go ya go diragala eng ka nako ya go ikhutsa?	
Ke mang yo o tlaa neelanang ka puo ya tswalelo ya konsarata?	
Fa o ne o le kwa konsarateng, ke ntlha efe ya lenaneo e o neng o tlaa e rata thata?	
O ya go fetwa ke eng fa o ka goroga ka 14:30?	1
	2
	3
	4



Boitumediso

Thala phousetara go bapatsa konsarata e. Naya tshedimosetso yotlhe e e maleba.





A re buiseng



Dikgang tsa Bana

Sekolo sa New Town se na le konsarata e e itumedisang

Mmegi: Yvonne Noates

4 Lwetse 2015

Bana ba sekolo sa New Town ba tlhagisitse konsarata e e matsetseleko maabane. Ba itumedisitse babogedi ka dipono tse di tswang mo go Silang mabele le Dikolobe tse Tharo. Dinaledi tsa dipontsho e ne e le Jimi Mantsho le Thandi Ndlovu ba ba neng ba diragatsa jaaka Jack le lenono la nawa. Jimi e ne e le Jack, mme Thandi e le mmaagwe.

Mogokgo o ne a itumetse thata gone Tona ya Thuto ya Motheo e ne e tsenetse konsarata. Tona o ne a re: “Ke motlotlo thata ka sekolo



se. Bana ba teng ba dira sentle, mme ke kgona go bona gore barutabana le batsadi ba dira tiro e ntle.”

Sekolo se ne sa neela bana ba ka dinako tsotlhe ba dirang tirogae ya bona, meputso. Bona bana bao ba dirile sentle mo ditlhatlhobong tsa ANA kgwedi e e fetileng.

Big Book Shop e abile meputso ya dibuka.



A re kwaleng



A o akanya gore mokwadi wa athikele o nagana gore Sekolo sa New Town se na le dilo tse dintle? O itse jang?

Bana ba ne ba fiwa meputso ya eng?

Sekolo se bone meputso e kwa kae?

Kopolola polelo e e re tlhalosetsang gore Tona e ne e itumeletse sekolo.



Tiriso ya mafoko

Tlatsa mafoko mo diphatlheng tse di nepagetseng. Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi tsa gago mo bukatirong.

mmaagwe

mang

tshedimosetso

kgwedi

gagwe

kgang

tshela

kgwele

Mafoko a tlwaelo

goroga
gorogile
nwaya
nole

bogwe	leng	tshuba	kgwebo



A re kwalleng

Tlatsa maina le matlhaodi a tlogetsweng a a tlhaolang. Dirisa mafoko a go go thusa.

Matlhaodi

Maina

dikoloi

dikago

ditlhare

sekolo

bana

ditala

dikhutshwane

modumo

segolo

ditelele



_____ di ne di le _____.



_____ di ne di le _____.



_____ ba ne ba le _____.



_____ se ne se le _____.



_____ di ne di le _____.



A re buiseng

Dan o aga a tla thari le gona o lebala
sengwe le sengwe.

Ngwaga o o fetileng o lebetse letsatsi
la botsalo la gagwe.

Kgwedi e e fetileng o lebetse kgetsana
ya dibuka mo beseng.

Beke e e fetileng o palame tlou kwa
disorokising.

Maabane o siilwe ke terena ya go
ya kwa konsarateng.

Mo mosong kwa sekolong a apere
sutu ya go thuma.

Ke motho yo o gakgamatsang tota.




Letlha:



A re kwaleng

Dirisa mmepe wa tlhologanyo go tlhalosa Dan.




O lebega jang

Dilo tse di gakgamatsang tse a di dirang



Ba e leng ditsala tsa gagwe

Se Dan a ka se dirang go gopola dilo



Morutabana: Seana

Letlha

Tlotla ka ga mmepe wa Aforikaborwa



A re bueng


- Lebelela mmepe wa Aforikaborwa.
- Supa diprofense di le 9.
- O nna mo porofenseng efe?
- Bua mosate wa porofense nngwe le nngwe.
- Supa dinepe tse di bontshang mafelo mangwe a botlhokwa mo porofenseng nngwe le nngwe.
- Ke diprofense dife tse di kwa lebopong?



A re direng

Sega ditshwantsho tse mme o di dirise go itirela mmepe wa gago mo tsebeng ya 48.





Go kwala kgang ya gago

96



A re kwaleng

Bua le tsala ya gago ka ga kgang e o batlang go e kwala.
Morago o tlatse dikakanyo tsa gago mo tsebeng e.



Morulaganyi wa kgang ya me

Banelwa le maitshetlego

Ke mang yo o mo kgannyeng ya gago?

Kgang e diragalela kwa kae?

Kgang e diragala leng?

Matseno

Go diragala eng mo matsenong a kgang?

Kgweditharo 3 – Beke 9–10

Mmele

Go diragala eng mo mmeleng wa kgang?

Bokhutlo

Kgang e khutla jang?



Boitumediso

Itirele buka. Sega tsebe e e latelang ya buka e. Sega mo meleng ya maronthorontho. Mena tsebe mo meleng. Kwala leina la gago ka fa tlase ga setlhogo, gonne ke wena mokwadi wa kgang. Thala setshwantsho mo sephuthelong. Jaanong kwala kgang ya gago mo bukeng.





SEPHUTHELO SA KWA MORAGO



KA GA MOKWADI

Kwala leina la gago

O na le dingwaga tse kae?

O nna kwa kae?



8

KGATO 4. Sega mo moleng morago ga go tshwaraganya buka.



SEPHUTHELO

Thala setshwantsho fa.



Kwala setlhogo sa buka fa.

Tlatsa leina la gago (o mokwadi).

1

KGATO 1. Mena mo moleng wa marontho



5

Four horizontal blue lines for writing.

Tswelela ka kgang ya gago fa.




Thala setshwantsho fa.

7

Four horizontal blue lines for writing.

Kwala mmele wa kgang wa gago fa.



Thala setshwantsho fa.



Thala setshwantsho fa.

Simolola go kwala kgang ya gago fa.



2

Four horizontal blue lines for writing.

3



Tswelela ka kgang ya gago fa.

Thala setshwantsho fa.

Thala setshwantsho fa.

Fetsa kgang ya gago.



7

Four horizontal blue lines for writing.

9



Kwala se se diragalang mo bokhuholong jwa kgang ya gago.

Thala setshwantsho fa.



D
i
t
e
n
g

Thitokgang 7: Batho le mafelo

Kotara 4: Dibeke 1 - 4

97 Bana ba bašwa mo sekolong sa rona 70

Buisa sekwalwa ka ga bana ba bašwa. Feleletsa theibole e e ka ga sekwalwa. Araba dipotso ka ga sekwalwa.

98 Mafelo a a farologaneng mo Aforikaborwa 72

Sega le go kgomaretsa diporofense di le robongwe mo mmepeng. Araba dipotso ka ga porofense e ba nnang mo go yona. Lemoga ditlhaka tsa Setswana. Tlhaola mafoko go ya ka tatelano ya alefabete. Kwalolola dipolelo o dirisa matshwaopuiso a a nepagetseng.

99 Maemo a rona a bosa 74

Buisa ka ga pego ya bosa. Dirisa tshedimosetso go tswa mo pegong ya bosa go feleletsa tšhate ya bosa. Dirisa makopanyi go kopanya dipolelo. Dirisa ditlhongwapele (ditlhogo) go feleletsa mafoko.

100 Se ke se dirileng 76

Thala ditshwantsho di le nne tsa se ba se dirileng mo bokhutlong jwa beke. Tlhalosa ditshwantsho. Kwala polelo ka ga ditshwantsho o supa madiri. Golaganay pakajaanong le pakapheti. Dirisa madiri go feleletsa dipolelo. Lemoga pakajaanong, pakapheti le pakatlang. Direla tsala karata ya botsalano.

101 Bana ba ba tswang gosele 78

Buisa sekwalwa se se tlhalosang ka ga bana go tswa kwa mafatsheng a mangwe. Tlhomaganya tshedimosetso ka ga bana. Bopa mafoko a a nang le medumo -etse, -ese, -le, -ma le -o. Bopa dipotso.

102 Se re se ratang 80

Dira patlisiso le go tlhomaganya dipolelo kana ditlamorago.

Araba dipotso ka ga dipolelo tsa patlisiso. Kgaoganya mafoko go ya ka medumo. Kwala mafoko ka tatelano ya alefabete. Dirisa madiri a a tlwaelegileng le a a sa tlwaelegang. Feleletsa bobi jwa segokgo.

103 Dikatsana tse pedi 82

Buisa leboko ka ga dikatsana tse pedi. Araba dipotso tse di rileng ka ga leboko. Lemoga mafoko a a rumisanang mo lebokong.

104 Se dikatse di se buileng 84

Boka le go diragatsa leboko Kwalolola dipolelo ka puosebui. Tshameka motshameko wa mafoko o dirisa madiri a pakajaanong le pakapheti.

105 Lekwalo go ya go tsala ya me 86

Buisa lekwalo la botsalano. Araba dipotso ka ga lekwalo. Lemoga maina le matlhaodi aa dirisitsweng mo lekwalong.

106 Go tlhalosa dilo 88

Dirisa matlhaodi go itlhalosa. Dirisa matlhaodi go tlhalosa ditshwantsho. Dirisa matlhaodi go feleletsa dipolelo. Kwala temana e e tlhalosang. Bapisa ditshwantsho tse pedi le go lemoga pharologano.

107 Letsatsi la laeborari gape 90

Buisa temana ya tshedimosetso ka ga ditlou Araba dipotso ka ga temana. Dirisa maemeditota go feleletsa dipolelo.

108 Dibuka tsa go buisa 92

Buisa sephuthelo sa buka le lenaneo la diteng. Araba dipots ka ga sephuthelo le lenaneo la diteng. Kwala dipolelo ka ga gore ke eng ba rata go buisa buka.

Dirisa matlhalosi go feleletsa dipolelo. Buisa seraanyaloleme.

109 Leeto la rona kwa serapeng sa ditlou 94

Buisa temana ka ga loeto lwa go ya kwa serapeng sa ditlou le phamfolete ka ga ditlou. Kwala dipolelo di le nne ba dirisa se ba se ithutileng ka ga ditlou. Naya maina mo setshwantshong sa tlou.

110 Puisano ka ga tlou 96

Botsa dipotso ka ga tlou. Lemoga makwalwatshwano a a nepagetseng. Kwalolola dipolelo ka mokgwa wa puosebui.

111 Puisano ka ga tlou (tsweletso) 97

Dirisa tatelano ya alefabete go kopanya maronthorontho.

112 Go kwala kgang ya gago 98

Rulaganya go kwala kgang. Tlatsa dikakanyo tsa kgang ka foreimi ya go kwala. Dira buka ya kgang le go kwala kgang.





A re buiseng

Jimi le Thandi ba boetse kwa sekolong go tswa kwa malatsing a boikhutso. Sekolo sa bona se mo Johannesburg. Bana botlhe kwa sekolong sa bona ba bua Seesimane mo phaposiborutelong. Botlhe ba bua dipuogae tse di farologaneng, gonne ba tswa kwa mafelong a a farologaneng. Bangwe ba bona ba tswa kwa mafatsheng a mangwe. A re kopaneng le bangwe ba bana.

Kapabokone

Ke nna Margriet. Ke na le dingwaga di le supa. Ke bua Seaforikanse. Ke rata go tshameka le diotlwana kana diruiwaratwa tsa me.



Bokonephirima

Ke nna Dipuo. Ke na le dingwaga di le robedi. Ke bua Setswana. Dijo tse ke di ratang ke dimonamone.



Gauteng



Foreisetata

Ke nna Makgomo. Ke na le dingwaga di le robongwe. Ke bua Sesotho. Ke rata go buisa.



Kapabophirima

Ke nna Jani. Ke na le dingwaga di le robedi. Ke bua Seaforikanse. Ke rata go bogela TV.



Kapabotlhaba

Ke nna Lulama. Ke na le dingwaga di le robongwe. Ke rata go tshameka ka diotlwana kana diruiwaratwa tsa me. Ke rata go tshameka le diotlwana tsa me. Ke bua Sethosa.



KwaZulu-Natala

Nna ke Mandu. Ke na le dingwaga di le robedi. Ke bua Sezulu. Ke rata go tshameka bolotloa.



Limpopo

Ke nna Phaladi. Ke na le dingwaga di le robedi. Ke nna kwa Limpopo. Ke bua Sepedi. Ke rata go tshameka le ditsala tsa me.



Mpumalanga

Nna ke Siabelo. Ke na le dingwaga di le robongwe. Ke bua Siswati. Motshameko wa me ke kgwele ya dinao!



Letlha:



A re kwaleng

Buisa ka ga bana ba bašwa, mme morago o feleletse theibole. Tlatsa maina a bona, dingwaga, diporofense tse ba tswang kwa go tsona, dipuo tsa bona tsa gae le gore ke eng se ba se ratang. Baya letshwao go bontsha gore ke mosimane kgotsa mosetsana.

Leina	Dingwaga			Puo	Porofense	Tse o di ratang
Dipuo	8		✓	Setswana	Bokonebophirima	Dimonamone



A re kwaleng

Jaanong, araba dipotso tse.



Sekolo sa bana se kwa kae?			
Ke basimane le basetsana ba ba kae ba bašwa ba ba simolotseng sekolo gompieno?	_____ basimane _____ basetsana		
Ke ba bakae mo baneng ba, ba ba nang le	dingwaga di le 7	dingwaga di le 8	dingwaga di le 9
Thandi le Jimi ba tswa kwa porofenseng efe? (Lebelela kgang gape.)			
Ba bua puo efe mo phaposiborutelong?			




A re direng

Diporofense di le thataro ga di teng mo mmepeng. Dikarolo tse di seng teng di mo tsebeng e e latelang. Di sege, mme o di kgomaretse mo mafelong a a nepagetseng mo mmepeng.



Kapabokone



A re kwaleng

Araba dipotso tse.

O nna mo porofenseng efe?

Le bua puo efe kwa gae le kwa sekolong?

Ke porofense efe e nngwe e o kileng wa ya kwa go yona?

Ke eng se se kgethegileng ka ga porofense ya gago?

Letlha:

Mafoko a
tiwaelo

sona
gantsi
sengwe
dikologa



Tiriso ya mafoko

Buisetsa mafoko a kwa godimo, mme morago o sekeletse ditumammogo tse di tshwanang. Morago ga foo, kwala dinomoro tsa mafoko go ya ka tatelano ya dialefabete.

2	nna
3	nnete
1	nnana

	nnang
	nnile
	nnega

	mmeso
	mmitisa
	mmegi

	mme
	mmino
	mmetshe



A re kwaleng

Tlatsa gore polelo nngwe le nngwe ke ya mofuta ofe, e kwale gape, mme o dirise matshwao a puiso a a nepagetseng.

polelo

potso

taelo

tsiboso



dipuo o rata dimonamone


Polelo

Dipuo o rata dimonamone.

o kgona go bua dipuo di le kae

kwala sentle mo bukeng ya gago

mma pula e a na mme ga ke a tshwara mokgele wa me



Morutabana: Seana

Letlha



A re buiseng

Dumelang. A ke maemo a bosa a gompiono.

Pula e tlaa na kwa **KwaZulu-Natala** le kwa Kapabotlhaba.

Letsatsi le tlaa tlhaba le go nna mogote kwa Limpopo le kwa Kapabokone.

Maru a tlaa pharaphara fale le fale kwa Gauteng.

Go tlaa nna tsididi kwa Foreisetata.

Go tlaa nna le dikgadima kwa Mpumalanga le kwa Bokonebophirima.

Phefo e tlaa foka kwa Kapabophirima.



A re direng

Thalela leina la porofense le mofuta wa maemo a bosa. Morago ga foo, sega dikai tsa maemo a bosa tse di fa tlase ga **tsebe e e latelang**, mme o di kgomaretse mo tšhateng ya maemo a bosa. Jaanong bolelela tsala ya gago gore maemo a bosa a ntse jang mo porofenseng e nngwe le e nngwe.



Gauteng	Kapabophirima	KwaZulu-Natala	Kapabotlhaba	Bokonebophirima	Mpumalanga	Foreisetata	Kapabokone	Limpopo



Letha:

Mafoko a
tlwaelo

thokwa
rwala
phepa
tswala



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a le 5 go kwala dipolelo tsa gago mo bukatorong.

fano	mowa	abela	tlhokofala	selelo
fale	moriri	rapela	tlhokomela	selei



A re kwaleng

Tshwaraganya dipolelo tse. Dirisa lefoko lengwe le lengwe gangwe fela.



mme

ka gore

jaanong

fela

Ga ba kitla ba ya sekolong gompieno.

Ke Lamatlhatso.

Dipuo o na le dingwaga di le robedi.

Makgomo o na le di le robong.

Pula e a na.

Jim o tlaa dirisa sekhukhu kana mokgele.

Ke rata go reka baesekele.

Ga ke na madi a a lekaneng.



A re kwaleng

Gokaganya mafoko a mabedi a go dira lefoko le le lengwe.

Ditlhongwapele le ditlhongwamorago.

Fa re simolola lefoko ka **Mo-** re kaya gore ke lefoko le le welang mo **setlhopheng** sa ntlha sa maina. Lefoko '**Mosadi**' le tswa mo lediring '**sala**', mme setlhongwapele kana tlhogo ke '**Mo-**' e bile le mo bongweng.

mo + sadi =		mo + simane =	
mo + nna =		mo + tlholagadi =	
mo + setsana =		mo + ruti =	




Se ke se dirileng



A re direng

Thala ditshwantsho tsa dilo di le nne tse o di dirileng mo bofelong jwa beke e e fetileng. Bolelela tsala ya gago ka ga se o se dirileng.



A re kwaleng

Jaanong, kwala polelo e le nngwe ya setshwantsho sengwe le sengwe, morago o thalele madiri.

Ke tshamekile bolo.



Four horizontal lines for writing practice, starting with the text 'Ke tshamekile bolo.'



A re kwaleng

Bapisa madiri a pakajaanong le a pakapheti.

Ga se ka dinako tsotlhe pakapheti ya lediri e felelang ka **-ile**. Mo madiring a mangwe, madiri a fetola **-a** go nna **-e**, kgotsa a felela ka **-tse**, jalojalo.

reka

rekile

tshwerwe

nwaa

bonwe

fofa

dira

tshwara

dirile

pagama

jele

wa

fofile

pagame

nwele

tlile

bona

ja

wele







A re kwaleng

Dirisa madiri a a mo theiboleng go feleletsa dipolelo.
Morago ga foo, bolela gore polelo e mo pakajaanong, pakapheti kgotsa pakatlaang.



<p>Tlhopa lefoko le le nepagetseng</p>	<p>Tlatsa lediri le le nepagetseng (lefoko le le bontshang tiro) mo polelong nngwe le nngwe.</p> 	<p>A polelo e mo pakajaanong, pakaphething kgotsa pakatlang?</p>
<p>reka rekile</p>	<p>Ke tlaa reka borothopate ka nako ya dijotshegare. Kgwedi e e fetileng ke _____ yunifomo e ntšhwa.</p>	<p>nakotlang </p>
<p>palame pagama</p>	<p>Ke _____ bese go ya kwa sekolong. Rre o _____ ka ura ya 7 go ya tirong.</p>	
<p>epile epa</p>	<p>Ke _____ mo tshingwaneng ya me. Maabane ke _____ mo tshingwaneng ya me.</p>	
<p>opela opetse</p>	<p>Re _____ mo phaposing. Maabane khwaere e _____</p>	



A re kwaleng

Dira karata go lebogisa tsala ya gago e e dirileng sentle mo motshamekong kgotsa mo sengweng sa go intsha bodutu. Bolela gore ke motshameko ofe kgotsa ke sentshabodutu sefe. Kwala molaetsa o o kgethegileng mo gare ga karata.



Blank lined writing area for the student to write their response.



A re buiseng

Mo sekolong sa rona, go na le bana ba batlhano ba bantšhwa ba ba tswang gosele.

Bheki o tswa kwa Zimbabwe.

Bheki o rata kgwele ya dinao. Ke motshwaradino.



Lee ena ke Letšhaena.

O ithuta go buisa le go kwala Seesimane. O na le dikatsana di le pedi. Ka letsatsi le lengwe o ne a tla le tsona kwa sekolong, mme tsa iphitlha ka mo khabotong.



Naresh o tswa kwa Intia.

O rata go tshameka metshameko mo khomputareng. O na le ditsala tse dintsi tse di ratang go tshameka le ena metshameko mo khomputareng. Tsatsi lengwe le lengwe morago ga sekolo, o ya kwa tikwatikweng ya dikhomputara.



Peter o tswa kwa Engelane.

Ena o rata go tshameka tšhese.

Renata o tswa kwa Jeremane.

Ena o rata bolotloa.



Letlha:

Mafoko a
tlwaelo

diaparo
baki
ga a
o se ke



A re kwaleng

Tlatsa theibole e ka tshedimosetso ya
ngwana mongwe le mongwe mo kgannyeng.



Leina	Naga	Sentshabodutu
Renate	Jeremane	Bolotloa



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o dirise
mafoko a le 5 go kwala dipolelo tsa gago mo bukatirong.



reketse	tšhese	lekgarebe	makgarebe	morwalo
tshwanetse	mosese	lesea	masea	moutlwalo
lwanetse	mmese	lebolomo	mabolomo	sediko



A re kwaleng

Ithute tsala ya gago. Kwala dipotso tse di nang le lengwe le lengwe
la mafoko a. Morago botsa tsala ya gago dipotso. Kwala se a go
bolelelang sona.

Eng

Kae

Leng

Goreng

Se re se ratang



A re direng

Dira tekanyetsolefatshe go bona gore ditsala tsa gago di rata dintshabodutu tse dife. Botsa ditsala di le lesome gore ke dintshabodutu dife tse ba di ratang thata go tswa mo go tse tlhano tse. Mo karabong nngwe le nngwe, khalara boloko jo bo nepagetseng mo theiboleng e. Simolola go tloga kwa tlase mo theiboleng.



Motshameko	Puiso	Tiro ya diatla	Dikhomphutara	TV

Ke sentshabodutu sefe se o se ratang thata?

Ke sentshabodutu sefe se se sa rategeng thata?



Mafoko a tswaelo

ratega
dira
lebati
mosese



Tiriso ya mafoko

Tlhatlhamolola mafoko a go bontsha medumo e e farologaneng. Morago ga foo, nomora mafoko go ya ka tatelano ya dialefabete go tswa mo bokosong nngwe le nngwe.

bo/o/ke/lo	3	Zimbabwe		morago		morago	
khomphutara	1	Jeremane		pele		fapaana	
Kgwele ya dinao	2	Engelane		mo		fa thoko	

Letlha:

O ka se ka wa bopa madiri a a latelang mo nakong e e fetileng ka go gokelela setlhongwa -ile. Pakaphethi le pakatlang di batla mafoko a a farologaneng. Madiri a a tshwanang le a a bidiwa gore ke madiri a a sa tlwaelegang.



Sekeletsa popego e e nepagetseng ya lediri.

A re kwaleng



Maabane o nwa/nwele matute a gagwe ka nako ya dijotshegare.

BoDan ba kgobokana/kgobokane kwa konsarateng.

Maabane Thandi o timelelwa/timeletswe ke buka ya gagwe.


Balelapa la me botlhe ba tshwara/tshwerwe ke mokgotlhane mo marigeng a a fetileng.

Re dira/dirile kuku ya letsatsi la me la botsalo.

Re bona/bone tau kwa serapeng sa diphologolo beke e e fetileng.

Re tsaya/tsere setshwantsho sa tlou.

Maabane ke jele/ja kwa gagabo Jabu.



Batla tsela ya gago go ya kwa sentshabodutung sa gago se o se ratang thata.

simolola

Boitapolososo

kgwele ya dinao

diatleletiki

tiro ya tshingwana

terama

dikomphutara

go tlhokomela diruiwaratwa

go buisa

tiro ya diatla



Morutabana: Seana

Letlha



A re buiseng

Dikatsana tse pedi, mo **bosigong**
bongwe jwa dikgadima, tsa lwa **tshimologong**.

E nngwe e ne e tshwere **peba**,
mme e nngwe e sa tshola **peba**.

Ke ka mokgwa o go lwantshanang ga tsona go neng
go **gaketse**.



"Nna ke tlaa tsaya legotlo," ga bua e kgolo **katse**,

"Wena o tlaa tsaya legotlo leo? Re tlaa se bona **seo!**"

"Nna ke tlaa tsaya legotlo leo," ga bua mosimane ka kakanyo **eo**.

"O ka se le bone legotlo la me," ga bua yo **monnyane**.



Mosadimogolo a feelela dikatsana tse **dinnyane**
tse pedi kwa ntle ga kamore ka lef eelo.

Lefatshe le ne le apesitswe ke **segagane** le
semathane,

mme dikatsana tse pedi di ne di se
na kwa di ka yang teng.



Di ne tsa gagaba tsa tsena ka setu go tshwana
le magotlo,

tsotlhe di kolobeditswe ke semathane,

mme di tsidifetse jaaka **dikgapetla**.

tsa bona bosigo jwa pula ya matlakadibe bo le
botoka go na le go omanyana le go **lwantshana**.



Mokwadi ga a itsiwe, e ranoletswe (Circa 1880)

Letlha:

Mafoko a
tlwaelo

phakela
robedi
nngwe le nngwe
matlho



A re kwaleng

Buisetsa tsala ya gago leboko kwa godimo, mme morago o arabe dipotso.

Ke eng se dikatsana di neng di se lwela?

Tlhalosa gore maemo a bosa a ne a ntse jang mo bosigong joo.

Goreng dikatse di ne di tsaya tshwetso ya go fedisa ntwaga ya tsona?



Tiriso ya mafoko

Batla mafoko a a rumang mo lebokong.



ledimo	katse	bosigong	monnyane
godimo			

omanyana	legotlo	semathane	magetla

Gakologelwa



nnye



nnyane



nnyennyane



Morutabana: Seana

Letlha



A re direng

Bokang, mme le direng se se buiwang mo lebokong. Yo mongwe a tshameke karolo ya go nna katse e kgolo fa yo mongwe ena e le katsana. Mongwe wa lona a itire mosadimogolo a tshwere lefeelo.




A re kwaleng

Kopolola se ba se buang ka mkgwa o se leng ka teng. Dirisa matshwao a puo.



Ke batla legotlo leo.

Ga bua katsana e kgolo, "Ke



Ke nna ke le tshwereng.



Ga araba katsana e nnyane, "

Tsweetswee, ntlogele.

Legotlwana le a rapela, "



O a tlhodia. Tswaya!



Mosadimogolo o a kgadiepetsa, "

Ao tlhe, go tsididi! A re tlogele go lwantshana.

Dikatsana tsa goa, "Ka



Letlha:

LEBELO LA MADIRI

epa	epile
thala	thadile
namela	nametse
ja	jele
wa	wele
jesa	jesitse
utlwa	utlwile
bona	bonwe
fofa	fofile
bona	bone
naya	neile
tsamaya	tsamaile
gola	godile
nna le	nnile le
reetsa	reeditse
suba	subile

neile	naya
tlogile	tloga
nnile le	nna le
beile	baya
itsitse	itse
dirile	dira
duetse	duela
tabogile	taboga
bonwe	bone
bontshitse	bontsha
dutse	dula
robetse	robala
buile	bua
eme	ema
feetse	feela
šapile	šapa

Boitapoloso



Taboga lebelo.
Buisa lediri lengwe
le lengwe le le mo
pakajaanong le mo
pakaphething mo moleng
o o serolwana. Tsala ya
gago e buise mafoko a
a mo moleng o o botala
jwa legodimo. Lebelela
gore ke mang yo o tlaa
atlegang. Jaanong,
botsanang ka ga
pakapheti
ya lediri lengwe
le lengwe.



A re buiseng



123 Rose Street
New Town
1234

13 Diphlane 2015

Min yo o rategang

Gajaana ke setse ke ntse dikgwedi di le thataro mo Aforikaborwa e e **fisang**.
Ke naga e **ntle**. Letsatsi le le serolwane le phatsima letsatsi lengwe le lengwe.
Ke dula mo mmileng o **monnyane**. Ntlo ya me e lebane le phaka e e nang le
bojang jo botala. Re na le ditlhare di le tharo fela mo tshingwaneng e kgolo ya
rona. Go na le meago e mentsi e megolo mo toropong ya rona.
Ke na le dikatsana di le **pedi**. Dikatse tse dinnyane **tse di tshwenyang** ka gore
di ntshala morago kwa ke yang teng. Ka letsatsi le lengwe di ne tsa ntshala
morago fa ke ya kwa sekolong, mme tsa nna ka fa khabotong e e **lefifi** letsatsi
lotlhe di ntse di ngaola.

Ke na le ditsala di le **nne** mo Aforikaborwa. Botlhe ba bua Seesimane.
Ke eletsa e kete o ka tla go nketela mo nageng eno e e itumedisang e.

Tsala ya gago

Lee



Letha:

Mafoko a tswaelo

ole
tlala
bonako
siame



A re kwaleng Araba dipotso tse.

Ke nako e e kana kang Lee a ntse a le mo Aforikaborwa?

O tswa a le kae?

O na le ditsala di le kae mo Aforikaborwa?

A o akanya gore o rata go nna mo Aforikaborwa? Goreng o akanya jalo?



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a le 5 go kwala dipolelo tsa gago mo bukatirong.

lela	karolo	pholo	botala
bela	koloi	philo	bonnete
fofela	koko	phoko	bonela



A re kwaleng

Lebelela lekwalo gape. Mo polelong nngwe le nngwe, go na le lefoko le le re bolelelang go le gontsi ka ga leina. (Mafoko a ke matlhaodi.) Buisa polelo nngwe le nngwe ka kelotlhoko, mme o thalele maina (mafoko a maina). Morago ga foo, sekeletsa letlhaodi le le tilhaolang leina lengwe le lengwe.

Sekao: Jaanong, ke nna mo Aforikaborwa e e fisang.



Fa o dirile seno, kwala matlhaodi a o a sekeleditseng ka fa tlase ga setlhogo se se nepagetseng mo theiboleng e.

Nomora mafoko	Khalara mafoko	Bogolo jwa mafoko

Morutabana: Seana

Letha



A re direng

Tlhalosa sebopego sa gago. Baya letshwao mo lebokosong le le nepagetseng le le tlhaolang moriri wa gago, matlho le boleele jwa gago.



Moriri	Pududu	Matlho	Mantsho	Boleele	Mokhutshwane
	Montsho		Matala		Lekanetseng
	Mosetlha		Botala jwa legodimo		Moleele
	Mohibidu		Pududu		Moleelelelele



A re kwaleng

Tlatsa ka matlhaodi a a tlhaolang ditshwantsho tse.



Tlhopha matlhaodi a a tlhaolang thata maina a a khalarilweng. Morago ga foo, tsenya matlhaodi mo diphatlheng tse di tlogetsweng.

mogolo golo	Monna yo mogolo o nametse ka sejanaga mo setlhareng _____.
tshwenyang nnyane	Mosimane _____ o tabogisa ntšwa _____.
monate tlhalefile	Mosetsana _____ o baka kuku _____.
nnyane bonolo	Morutabana o _____ thusa mosetsana _____.



A re kwaleng

Sekeletsa lefoko le maleba go feleletsa polelo e sentle.




Nna	ke	re	rona	itumelela go tsenda sekolo.
Wena	o	le	re	morati yo montle wa mabelo.
Ena	ke	o	ba	moapei yo o siameng.
Ena	ke	o	ba	motshameki yo mogolo wa bolotloa.
Lona	ke	o	di	letsatsi le le mogote.
Rona	ke	o	re	ya kwa lebenkeleng.
Bona	ke	o	ba	thari go ya sekolong.



A re kwaleng

Kwala tlhaloso ya motho yo mongwe yo a go itumedisang. E ka nna motho yo o tumileng thata, tsala kgotsa mongwe wa gaeno.



Boitapoloso

Lebelela gore go fapaana fa kae. Sekeletsa se se fapaanang.





A re buiseng



Dilo di le tharo tse di itumedisang ka ga ditlou



A re buiseng ka ga dikarolo tsa mmele wa tlou:

mmele, lonaka lwa tlou le meno.

SELOPO SA TLOU

Ditlou di dirisa selopo sa tsona go tlhaba mokgosi. Gape di dirisa selopo go tsenya dijo mo molomong le go nwa metsi. Dingwe tsa ditlou tse di tlhalefile thata mo di kgonang go dirisa selopo le go bulela metsi mo pompong. Fela ga go na motho yo o di bolelelang gore di tswalele pompo gape.

MANAKA

Tlou e na le manaka a le mabedi. Manaka ao a dirilwe ka aebori.



Manaka ao a mela mo marinining a a mo metlha gareng e e kwa godimo. Manaka a tlou a gola botshelo jotle jwa yona. Tlou e dirisa manaka a yona go epa metsi le go epa go batla dijo. Batho ba ba bosula ba bolaya ditlou go utswa manaka a tsona ao a dirilweng ka aebori.

MENO

Ditlou, gape, di na le meno a mane a a sephaphathi, a a bidiwang meno a metlha gare. Di a dirisa go sila dijwalo tse di di jang.

Kwa bofelong, meno a metlha gare a a fela, mme morago ditlou di tlhogisa a mangwe. Se se diragala dingwaga tse dingwe le tse dingwe tse di lesome. Tlou e bona disete tse di ka nnang supa tsa meno mo botshelong jwa yona. Rona batho re na le disete di le pedi fela.



Letlha:



A re kwaleng Araba dipotso tse.

Ke dilo dife tse tharo tse di leng botlhokwa mo ditlhung?

M _____ S _____ M _____

Di dirisa dilopo tsa tsona go dira eng?

Di dira eng ka meno a tsona?

Ke eng se o se itseng ka ga meno a tsona?



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a le 5 go kwala dipolelo tsa gago mo bukatirong.

tlowana	letsa	kelotlhoko	kuka
tlhapi	tsholola	botlhoko	diraka
mogala	metsana	mogala	reka

Mafoko a tswaelo

neile
tsamaya
botala
mela



A re kwaleng

Dirisa mafoko a go go thusa go feleletsa dipolelo.

ya gago

ya gagwe

ya gagwe

tsa bona

tsa


O dirile tirogae _____.

O tsere buka _____ go ya sekolong ka yona.

Ba jele dijo tsa dilalelo _____.

Ke jele dijo _____ me.

O tshwanetse go dira tirogae _____.




Morutabana: Seana

Letlha




A re buiseng



Sengwe le sengwe ka
ga ditlou

Ka Eli Smith



Theibole ya diteng

- 1 Ditlou di lebega jaaka eng?4
- 2 Di ja eng?.....10
- 3 Ditlou di buisana jang?.....11
- 4 Balelapa la tlou15



A re kwaleng

Araba dipotso tse.

Setlhogo sa buka ke mang?	
Mokwadi wa buka ke mang?	
Ke dikarolo dife tse nne tse di builweng mo ditennyeng?	
1	
2	
3	
4	





A re kwaleng


Kwala dipolelo di le tharo tse di bolelang gore o rata go ka buisa buka e. Goreng o batla go e buisa kgotsa o sa rate go e buisa.





A re kwaleng

Mafoko otlhe a ke matlama. A re bolelela ka mafelo. A tsenye mo diphatlheng tse di nepagetseng mo dipolelong tse.



teng

gaufi le

ka fa

godimo

godimo ga

magareng ga



Dikatsana di iphitlhile mo _____ ga khabote.


Ntšwanyana e ntse _____ tafole.

Pam o ntse _____ Amo le Jabu.

Tlou e tsamaetse _____ le thaba.

Re nametse ka sejanaga _____ leborogo le le mo phakeng.

Re nna _____ le sekolo.



Seraraanyaloleme: Buisa polelo e ka bonako.



Bana ba banna ba ba nnang bonnanne ba letse ba sa lala.





A re buiseng

Bese ya rona e ne ya ema mo serapeng sa ditlou. Bana ba mophato 3 ba ne ba ya go lebelela ditlou. Ditlou tsa mo Aforika ke tse dikgolo mo lefatsheng. Ditlou di na le boboko jo bogolo go ka nna jwa diphologolo, ke ka ntlha e e leng diphologolo tse di tlhalefileng jaana. Re lebeletse phamfolete e.

Di tshela nako e e kana kang?

Di kgona go tshela dingwaga di le 70.

Di boleele jo bo kana kang?

Ditlou tsa mo Aforika di ka nna boleele jwa go lekana le dimitara di le 4.

A ke diphologolo tse di nnang le balelapa la tsona?

Go ntse jalo. Balelapa ba tla pele. Di tlhokomela bana ba tsona. Gape di kgona go godisa bana ba e seng ba tsona ka go ba tlhokomela ka gore go sena bommaatsona.



Letlha:

Mafoko a
tiwaelo



A re kwaleng

Kwala dipolelo di le nne ka se o
ithutileng sona ka ga ditlou.



gweba
jwala
lejwe
utlwa



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a le 5 go
kwala dipolelo tsa gago mo bukatirong.

gweba	gwerisa	jwa	dijwalo
gwaega	gweretlha	jwala	bojwala
segwagwa	gwa	dijwalo	lejwe



A re direng

Bontshang dikarolo mo setshwantshong se sa tlou.

molomo

mogatla


meno

selopo

tsebe

lenaka

maoto





A re direng

Tshwara ditherisano le tsala ya gago ka ga ditlou.
Botsanang dipotso ka ga se le se buisitseng ka ga ditlou.

Sekeletsa lefoko le le nepagetseng mo polelong nngwe le nngwe.

A re kwaleng



Ke ja/jele apole.

Ditlou di gola/godisa bana ba tsona

Re tlaa buisa/buisitse dibuka ka ga ditlou.

Ditlou di tlhalefa/tlhalefile thata.

Tlou e kgolo ya mme e tlhokomela/tlhokometse bana ba yona maabane.

Ntšwa e ikgobatsa/ikgobaditse leroo.

Ke bone/bona ditlou mo phakeng beke e e fetileng.




Kopolola se ba se buang ka mokgwa wa puosebui. Dirisa matshwao a puo.

A re kwaleng



A o ne o itumeletse serapa sa ditlou?

Go botsa Thandi, "



Ee, go ne go le gontle tota.



Go araba Jimi, "



Go ne go le molemo thata go buisa ka ga ditlou mo bukeng.

Go bua Thandi, "



Ke ne ka bona ditlou gangwe mo Serapeng sa Ditlou sa Addo.


Go bua Jimi, "

Puisano ka ga tlou (tsweletso)



Boitapoloso

Sala morago alefabeto go golaganya moronthorontho.



Kgweditharo 4 – Beke 3–4

Gakologelwa



mogote



mogotenyana



mogotegote



A re bueng

Buisana le tsala ya gago ka ga kgang e o tlaa e kwalang.
Tlatsa dikakanyo tsa gago mo tsebeng e.



Morulaganyi wa
kgang ya me

Ke bomang ba ba leng mo kgannyeng ya gago?

Banelwa le
maitshetlego

Kgang ya gago e diragala kwa kae?



Matseno

Kgang e diragala leng?

Go diragala eng mo matsenong a kgang ya gago?

Mmele

Go diragala eng mo mmeleng wa kgang ya gago?

Bokhutlo

Kgang ya gago e khutla jang?



Boitumediso

Itirele buka ya gago. Sega tsebe e e latelang ya buka ya gago. Sega mo meleng ya maronthorontho. Mena pampiri ya gago mo meleng. Kwala setlhogo sa buka mo sephuthelong. Baya leina la gago ka fa tlase ga setlhogo sa buka ka gore ke wena mokwadi wa kgang. Thala setshwantsho mo sephuthelong. Jaanong, kwala kgang ya gago mo bukeng.



SEPHUTHELO KA FA MORAGO



KA GA MOKWADI

Kwala leina la gago.

Dingwaga tsa gago.

O nna kwa kae?



8

KGATO 4. Sega mo moleng morago ga go tshwaraganja buka.



SEPHUTHELO

Thala setshwantsho.



Kwala setlhogo sa buka fa.

Tlatsa leina la gago (ke wena mokwadi).

1

KGATO 1. Mena mo moleng wa marontho

5

Tswela pele ka kgang ya gago fa.



Thala setshwantsho.

7

Kwala mmele wa kgang ya gago fa.



Thala setshwantsho.



Thala setshwantsho.

Thala setshwantsho.

Simolola go kwala kang ya gago fa.



Feleletsa kang ya gago.



2

7

3

9

Tswela pele ka kang ya gago fa.



Kwala se se diraglang mo bokhutlong jwa kang ya gago.



Thala setshwantsho.

Thala setshwantsho.

113 Letsatsi le le kgethegileng la barutabana 102

Buisa sekwalwa ka ga Letsatsi la Morutabana.
Buisa leboko ka ga morutabana.
Araba dipotso ka ga leboko.
Lemoga ditlhongwapele le ditlhongwamorago.
Tlhaola mafoko go ya ka tatelano ya alefabeto.
Dirisa phegelwana ka nepagalo.
Buisa seraraanyaloleme.

114 Leboga morutabana wa gago 104

Kwalela morutabana karata ya ditebogo.
Golaganya dipolelo o bo o bontsha madiri.
Thalela matlhalosi a nako.
Dirisa phegelwana go bontsha thuo.
Lemoga ditlhaka tsa Setswana.
Tihama phousetara ya Letsatsi la Morutabana.

115 Amo o na le mabadi mo mmeleng 106

Buisa lekwalo le le yang kwa morutabaneng go tswa kwa go Amo.
Araba dipotso tsa ditlhophontsi ka ga lekwalo.
Lemoga makaelagongwe.
Gakologelwa tatelano ya ditiragalo.

116 O fole, Amo 108

Kwala setsenywa sa bukatsatsi ka ga nako e ba neng ba lwala.
Dirisa ditlhongwapele (tlhogo) le ditlhongwamorago (megatlana) go feleletsa mafoko.
Kwala dipolelo o dirisa ditlhongwapele le ditlhongwamorago.
Kwalela Amo lekwalo o mo eleletse pholo ya ka bonako o bo mo tlotlele dikgang tsa kwa sekolong.

117 Letsatsi le le gakgamatsang ... letsatsi le le sa siamang 110

Buisa ditlhaloso tse pedi tsa tiragalo e le nngwe.
Rulaganya go kwala ditsenywa tsa bukatsatsi.

Dirisa mmepe wa tlhologanyo go rulaganya ditsenywa tsa bukatsatsi.
Kwala ditsenywa tsa bukatsatsi o dirisa mmepe wa tlhologanyo.

118 Kwa re neng ra ya teng 112

Ateresetsa ke go kwaela tsala posekarata.
Golaganya dipolelo o dirisa makopanyi.
Nyalanya mafoko a a mo bongweng le a a mo bontsing.
Dirisa phegelwa ka nepagalo.
Batla o bo o sekeletsa setshwantsho se se sa samaelanaeng mo setlhopheng.

119 Ke kwa motshamekong 114

Bolelapele kgang go tswa mo setlhogong le ditshwantshong.
Araba dipotso ka ga setshwantsho sa kgang.
Thala manakana a tleloko nngwe le nngwe go bontsha gore tiragalo e diragetse ka nako mang.

120 Ka ga motshameko 116

Dirisa ditshwantsho go kwala kgang ka ga loeto lwa bana.
Tsenya maina mo ditshwantshong.
Bopa mainatswako kana mafokotswako.

121 Thembi wa motimamolelo 118

Buisa potsolotso ya seyalemowa ya rasetimamolelo.
Diragatsa motshameko wa potsolotso.
Araba dipotso tsa ditlhophontsi ka ga potsolotso.
Kwala temana ka ga tiro ya bona ya bokamoso.

122 Se ke batlang go nna sona 120

Botsolotsa tsala o bo o kwala dikarabo tsa dipotso.
Nyalanya ditlhongwapele tse di nepagetseng le mafoko.
Kwala dipolelo o dirisa ditlhongwapele kana ditlhogo.
Feleletsa matlhaodi.
Nyalanya tshwantshanyo le ditshwantsho.
Dira tshwantshanyo.

123 Letsatsi la laeborari gape 122

Buisa kgang ka ga Gerie wa tsie le tshoswane.
Araba dipotso ka ga sekwalwa.

124 Go tswirinya ga tsie 124

Tsenya maina mo sethalong kana setshwantshong.
Kwalolola dipolelo o dirisa puosebui.
Batla mafoko mo sekwalweng sa mafoko.

125 Lefatshe lotlhe le mo boitumelong 126

Buisa sekwalwa ka ga meletlo e e farologaneng.
Feleletsa theibole ka ga dikakanyo tsa dimpho.
Dira patlisiso ka ga malatsi a boikhutso le go balolola dipolelo kana ditlamorago.


Setifikeiti 130





A re buiseng

Letsatsi la barutabana ke la 8 Diphlane. Mo letsatsing le, re ya go kwala makwalo le dikarata go leboga barutabana ba rona. Ba bangwe ba baithuti ba ya go kwalela barutabana ba bona maboko. Leba leboko le le kwadilweng ke moithuti yo mongwe wa mosetsana mo sekolong.



Morutabana wa me

Ke a leboga, morutabana wa me fa o kgonne go nthusa fa ke ne ke le mo tlalelong.

Ke a leboga, morutabana wa me, go nkadima ditsebe
fa ke ne ke na le dilo tse ke batlang go go bolelela tsona.

Ke a leboga morutabana wa me, go nthuta dilo tse ke tshwanetseng go di itse

Ke tlaa aga ke gakologelwa morutabana wa Mophato 3
wa me gongwe le gongwe kwa ke go yang.

E nopotse go tswa mo go Maryam Mashhadi

Mafoko a
tlwaelo

utlwa
ngwaga
phakela
thusa



A re kwalleng

Buisa leboko, mme o arabe dipotso.

Ke dilo dife tse tharo tse mosetsana a lebogang morutabana wa gagwe ka tsona? Di thalele mo lebokong, mme morago o di kwale.

1

2

3

Letlha:

Mosetsana wa sekolo o ne a ikutlwa jang fa a ne a le mo tlalelong?

a Itumetse

b Hutsafetse ✓

Leba leboko gape. Batla, mme o tlatse mafoko a a rumang ka go tshwana le

tlalelong

nthusa



Tiriso ya mafoko

Kgaoganya mafoko a go bontsha medumo e e farologaneng. Morago ga foo, kwala dinomoro tsa mafoko mo lebokosong lengwe le lengwe go ya ka tatelano ya dialefabete.



ga/ko/lo/ge/lwa	2
gakgamatsang	3
bontle	1

pelompe	
hutsafala	
kopolola	

molemo	
bokoa	
botshwakga	

Laboraro	
Lamatlhatso	
busetša	



A re kwaleng

Bontsha gore dilo tse ke tsa bomang ka go bontsha thuanji ya lerui. Morago tlatša maina a beng ba tsona le gore ke eng se e leng sa mongwe le mongwe.

Buka e ke ___ya___ ga Ati.	Ati	Buka
Kgetsana ya ___ga___ mme e senyegile.		
Mogatla wa ___ntšwa___ o a tsokotsega.		
Leino ___Sara___ le a opa.		
Sejanaga ___morutabana___ ke se se hibidu.		
O tsere bolo ___Jabu___.		

Seraraanyaloleme: Buisa polelo e ka bonako ka fa o ka kgonang ka teng.



Betty o rekile dimonamone tse di monate go natefela batho mo monateng. Dimonamone tse di monate di natefetse batho ba ba tlileng mo moletlong o o monate.



Morutabana: Seana

Letlha



A re kwalleng

Thalela morutabana wa gago karata ya ditebogo tse di kgethegileng.



DITEBOGO GO
MORUTABANA



Blank lined writing area for a card.



A re kwalleng

Thalela madiri kgotsa mafoko a a dirang tiro mo lebokosong le le botala jwa legodimo. Morago ga foo, thala mola go tshwaraganya dikarolo tse pedi tsa polelo.



Sediri

Segwagwa se se botala jwa bojang

Nnake wa me o monnyane

Monna

Jane, tsala ya me

Ntšwa e phifadu

Bana

Batla lediri

ba ne ba tshameka ka bolo.

se jele ntsi.

e jele lerapo.

o ne a kgweetsa sejanaga sa gagwe.

o apere mosese o montle.

o nna gaufi le nna kwa sekolong.

Letlha:



A re kwaleng

Thalela mafoko a a go bolelelang gore dilo di diragala leng.

Ka ga nako
Re dirisa leng letlama **kwa** le godimo?
Re dirisa **ka** go emela nako e e rileng,
matsatsi le letlha.

Sekolo se simolola ka **ura ya 8 mo mosong.**

Sekolo se tswa ka ura ya 2 thapama.

A o ya sekolong ka Lamatlhatso?

Amo o ile kwa gae ka sethoboloko.

Letsatsi la gagwe la botsalo ke ka la 20 Ngwanaitseele.

Re ya go robala ka ura ya 8.

O tlaa bo o le kae ka letsatsi la ntlha la ngwaga?



A re kwaleng

Fa motso a le mongwe e le ena mong wa sengwe re kwala lefoko **tsa** fa pele ga selo seo. Feleletsa dipolelo ka go tlatsa mafoko a a tlogetsweng.

Dibuka **_** basimane.



Dijo **_** dintšwa.



Dipene **_** basetsana.



Dijanaga **_** barutabana.



A re kwaleng

Dumisa mafoko a, morago o sekeletse medumo e e pataganeng e e dumisiwang mmogo.

(kw)a

	kwala	sekolo	makarone
monwana wa kgonje	tshiamololo	tšheke	sekwena
mafofora	khemise	segwagwa	Laboraro



Boitumediso


Lebelela leboko le, "Morutabana wa me". Jaanong, dira le tsala ya gago, mme le dire phousetara mo le phasalatsang teng ka ga letsatsi la barutabana. Buang gore goreng barutabana ba le mosola bo baneng. Buang gore ke eng se bana ba tshwanetseng go se dira go leboga barutabana ba bona.

Morutabana: Seana

Letlha



A re buiseng



25 Berry Road

Old Town

1234

19 Diphlane 2015

Morutabana yo o tlotlegang

Ga ke kgone go tla mo sekolong. Ke tswile thutlwa, mme ngaka e rile nka se kgone go tla sekolong ka gore ke tlaa tshwaetsa bana ba bangwe.

E ne ya re fa ke tsoga ka Mosupologo o o fetileng ka fitlhela mmele otlhe wa me o tletse diso tse di khibidu. Ke ne ka leka go di forogotlha, mme fela ke ne ka retelwa ke go di tlosa. Morago ga foo, ke ne ka leka go tlhapa ka sesepa, mme ka palelwa ke go di tlosa. Ke hutsafetse thata. Morago ke ne ka utlwa go fisa thata mo mmeleng. Mme wa me o ne a nkisa kwa ngakeng. Ngaka e ne ya mpolelela fa thempereitsha e le kwa godimo. Ngaka e ne ya nnaya setlhare, mme ya mpolelela gore ke se ka ka tla sekolong. O mpoleletse seno mo malatsing a matlhano a a fetileng.

Letsatsi lengwe le lengwe ke lebelela gore mabadi a tlogile mo mmeleng, fela a santse a le teng. Ke tlhoafaletse ditsala tsa me. Ke batla go tla sekolong, mme ga go kgonege. Morutabana wa me, a o ka ntetla go tla go tsaya dibukatiro tsa me gore ke kgone go dira ditiro tsa me mo gae? Ga ke batle go salela morago mo tirong ya me ya sekolo. Rre a re o tlaa tla mo sekolong go tla go tsaya dibuka tsa me.

Ke le tlhoafaletse lotlhe.

Amo





A re kwaleng

Morago ga go buisa kang e, araba dipotso tse.
Sekeletsa tlhaka mo go nang le karabo e e nepagetseng.

Maikaelelo a ga Amo a go kwala lekwalo ke afe?

A	Ke go itsise morutabana wa gagwe gore o tswile thutlwa kana diso mmele otlhe.
B	Go mo itsise gore o ne a ile kwa ngakeng.
C	Go kopa dibuka tsa gagwe.
D	Go itsise morutabana gore ngaka e rileng.

Ke nako e e kana kang Amo a se teng mo sekolong?

A	Matsatsi a 2
B	Matsatsi a 5
C	Matsatsi a 7
D	Matsatsi a 10

Ke selo sefe sa ntlha se se lemositseng Amo gore go na le sengwe se se sa siamang?

A	O bone a tletse diso mo mmeleng.
B	Ngaka e mmoleletse gore o tswile thutlwa.
C	Thempereitšha ya gagwe e kwa godimo.
D	Mme wa gagwe o mo isitse kwa ngakeng.



A re kwaleng

Lebelela tlhaka ka kelotlhoko, mme o batle mafoko a a nang le bokao jo bo tshwanang le jwa mafoko a.

go fetisetsa bolwetse (temana ya 1)	
go sa itumele (temana ya 2)	
mogote thata (temana ya 2)	
batla (temana ya 3)	

Mafoko a tlawelo

thusa
tshwara
solofela
tlola



A re kwaleng

Kwala dipolelo tse ka tatelano e e nepagetseng. Di kwale dinomoro go tloga mo go ya ntlha go fitlha mo go ya bone.

	Ke ile kwa ngakeng.
	Ke lekile go di tlhapa.
	Thempereitšha e ne e le kwa godimo.
	Ke ne ka tsoga, mme ka fitlhela ke tswile diso tse dikhibidu mo mmeleng otlhe.

Lethla:



A re kwaleng

Itire jaaka e kete ke wena tsala ya ga Amo. Mo kwalele lekwalo, mme o mmolelele gore o solofela fa a tla nna botoka mo nakong e e sa fediseng pelo. Mmolelele dikgang tse dingwe tsa mo sekolong.



Kwala nomore ya ntlo le ya mmila.

Kwala leina la motse kgotsa la toropo.

Kwala khoutu ya poso.

Kwala lethla.

Tsala e e rategang

Tsala ya gago

Morutabana: Seana

Lethla



A re buiseng

Ati le nnakaagwe wa gagwe e leng, Sara, ba tswa leeto le balelapa la gaabobona. Ati o itumelela go tlhabiwa ke phefo, fela Sara ena ga a itumelele go eta.



E ne e le letsatsi le le gakgamatsang tota! Ke solofela gore re tlaa etela koo gape.

E ne e le letsatsi le le sa siamang le! Kwa ntle ga dijotshegare, ga ke gakologelwe letsatsi le fa e le le lengwe le ke itumeletseng sengwe.




A re direng

O ya go kwala matsatsi mo bukatsatsing ka ga Ati le Sara. Fela sa ntlha, mo setlhopheng sa gago, le thale mmepe wa tlhologanyo o o tla le thusang go kwala ka ga bona mo bukatsatsing. Buisanang gore goreng bana ba babedi ba ba neng ba etetse mo lefelong le lengwe ba na le maikutlo a a farologaneng ka ga ketelo ya bona.

Ati le Sara ba ne ba etetse kae

Ati le Sara ba dirile eng



Ketelo ya Ati le Sara

Ati o ne a itumelela eng

Ke eng se Sara a sa se itumelelang



Letlha:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a le 5 go kwala dipolelo tsa gago mo bukatirong.

godimo	tshwara	magwata	botlhoko	pedi
goga	tshwene	thata	tlhokomela	lesedi
bogole	tshwenya	thatafala	elatlhoko	robedi



A re kwaleng

Jaanong, tsenya dilo tse di diragaletseng Ati le Sara go ya ka malatsi mo bukatsatsing. Gakologelwa go dirisa mmepe wa gago wa tlhologanyo go go thusa.



Bukatsatsi ya ga Ati


Dumela bukatsatsi



Letlha _____

Gompiano ke nnile le letsatsi le le gakgamatsang mo botshelong jwa me.
Re ne ra ya kwa

Bukatsatsi ya ga Sara



Dumela bukatsatsi



Letlha _____

Gompiano ke nnile le letsatsi le le sa siamang mo botshelong jwa me.
Re ne ra ya kwa




A re kwaleng

Itire jaaka e kete ke wena Ati kgotsa Sara. Romelela tsala ya gago posekarata, mme o mmolelele se o se dirileng fa o ne o ile go eta, gore goreng o ne o itumetse kgotsa goreng o ne o sa itumela. Ateresetsa karata eo kwa tsaleng ya gago.

Tsala e e



Go tswa go



Leina la tsala ya gago.

Nomore ya ntlo le ya mmila.

Torotswana/Toropkgolo/naga

Khoutu ya poso



A re kwaleng

Tshwaraganya dipolelo tse di ka fa molemeng le dipolelo tse di ka fa mojang ka go dirisa mafoko a a mo mabokosong.

mme

ka gore

le

Re ne ra ya kwa lefelong lengwe le le monate thata.

Ke ne ke sa itumelela sepe.

Ke ne ke tsamaile le batsadi ba me.

Ke ne ke tsamaile le abuti wa me.

Ke ne ke sa batle go tsamaya.

Ke ne ke batla go ya kwa moletlong wa tsala ya me.

Letlha:

Re gokelela ditlhogo tsa maina mo mafokong fa re batla bontsi jwa ona. Re gokelela ditlhogo go ya ka ditlhopha tseo tsa maina.



A re kwaleng

Bapisa mafoko a a mo bongweng le mafoko a a mo bontsing.

mosese mokgwaro lebokoso
 mesese sejana phokojwe ditlhopha dikeletso mekgwaro
 diphokojwe setlhopha mabokoso dijana keletso

Gakologelwa, fa e le gore selo ke sa motho a le mongwe thuanji ya lerui e tshwanetse go nna mo bongweng, fa e le gore dilo ke tsa batho ba bantsi thuanji e nna mo bontsing.



A re kwaleng

Tsaya tshwetso gore beng ke ba ba fetang bongwe kgotsa ke ba bantsi. Morago ga foo, tsenya dithuanji tsa lerui ka fa bongweng kgotsa ka fa bontsing mo diphatlheng tse di nepagetseng.

Matlhare la/a setlhare.	Dipetale tsa/ya dithunya.
Baki ya/tsa basimane.	Diphuka tsa/la dinotshe.
Dibuka ya/tsa basetsana.	Nko tsa/ya rametlae.



Boitumediso

Batla le go sekeletsa se se sa batlegeng. Morago kwala leina la setlhopha sengwe le sengwe.

dipalangwa ditiro metshameko



A re bueng


Lebelela ditshwantsho, mme o buisane le tsala ya gago ka ga se se diragalang.



1



2




3



4



5



6



A re kwaleng

Bua gore bana ba ikutlwa jang mo setshwantshong sengwe le sengwe. O akanya gore ba reng mo setshwantshong sengwe le sengwe? Jaanong, tlatsa nomore e e nepagetseng ya setshwantsho go bontsha tatelano e e nepagetseng ya ditiro.

Nnyaya, tlhe! Bona bese ya rona ke ele e ya goga! E re tlogetse!

Nnyaya, tlhe! Bona gore mola o ke o moleele jang!
A gona re tlaa ba ra tsena mo lebaleng la metshameko?

Ke tlaa tshwanela ke go rwala sekhafo sa me ka gore go tsididi.

Dumela, Jimi. E setse e le metsotso e le masomeamararo go tswa ureng ya bobedi. Itlhoganele!

Ijo, setlhopha sa rona se fentse!

A re tsene mo moleng go emela bese.

Letlha:



A re kwalleng

Bana ba ne ba ile kae?

Go ne go na le mela e le mekae ya batho ba ba emeng koo?

Ba ne ba le kanakang mo moleng wa bobedi?

Ba ne ba dira eng metsotso e e masomeamararo morago ga ura ya bone?

Go ne ga diragala eng ka 6:15?



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Gakologelwa gore kh le ph di khueditswe. Morago o dirise mafoko a le 5 go kwala dipolelo tsa gago mo bukatirong.

khudu	khemo	khabetšhe	phala	phenyo
khumo	khadi	khalara	phiri	phika
khiba	khiti	sekhu	phimola	pholo



Mafoko a tiwaelo

lekwalo
lorato
gore
tšhelete




A re direng


Tlatsa manakana mo tshupanakong nngwe le nngwe go bontsha nako e tiragalo e diragetseng ka yona.




Mosimane o apara sekhafo sa gagwe.




O kopana le ditsala tsa gagwe.



Ba eme mo moleng mo lebaleng la metshameko.



Ba tlogelwa ke bese.



Morutabana: Seana

Letlha

Ka ga motshameko

Kgweditsharo 4 – Beke 5–6



A re kwaleng

Dirisa ditshwantsho go go thusa go kwala kgang ka ga loeto lwa bana go ya kwa motshamekong wa kgwele ya dinao. Feleletsa kgang ya gago ka go bua gore go ne ga diragala eng morago ga 6:15 thapama.



1

Handwriting practice lines for the first activity.



2

Handwriting practice lines for the second activity.



3

Handwriting practice lines for the third activity.




4

Handwriting practice lines for the fourth activity.



5

Handwriting practice lines for the fifth activity.








6

Handwriting practice lines for the sixth activity.




Boitumediso

Lebelela setshwantsho sengwe le sengwe. Jaanong, tshwaraganya mafoko go bopa lefoko le le lengwe le le bidiwang gore ke leinatswako.

	+		=	
<u>bolo</u>		<u>tloa</u>		<u>bolotloa</u>
	+		=	
<u>mosadi</u>		<u>mogolo</u>		
	+		=	
<u>monna</u>		<u>mogolo</u>		
	+		=	
<u>tsela</u>		<u>tshweu</u>		
	+		=	
<u>letlhaka</u>		<u>noka</u>		
	+		=	
<u>thaba</u>		<u>tshweu</u>		



telele



telejana




teleletelele



A re buiseng

Thembi ke motimamolelo. O dira kwa Umtata.
Jimi le Thandi ba reeditse ditherisano tsa
Thembi mo seyalemoweng.



Motshwaraditherisano:

Ke nako e kana kang o
le motimamolelo, Thembi?

Thembi:

Ke nako e telele. E ka nna dingwaga
di le tlhano.

Motshwaraditherisano:

Goreng o tsere tshwetso ya go nna
motimamolelo?

Thembi:

Ke ne ke batla go thusa batho.

Motshwaraditherisano:

O ithutile jang go dira tiro e?

Thembi:

Ke ne ka ya kwa sekolong sa go ithutela go nna
motimamolelo.

Ke ithutile go tima molelo, go tshwara selepe le
lethombo. Ke ithutile gape le thuso ya potlako.

Motshwaraditherisano:

A o tshwanetse go itekanela le go tia mo
mmeleng go dira tiro e?

Thembi:

Ee, o tshwanetse go itekanela mo mmeleng.

O ka dira jalo ka go sianasiana ura e le nngwe
tsatsi lengwe le lengwe. Gape ke ne ke ya go
itshidila tsatsi lengwe le lengwe mo lefelong la
itshidilo.

Motshwaraditherisano:

A o a boifa fa o lwa le go tima molelo?

Thembi:

Nnyaya, le go ka! Ke akanya thata ka ga
molelo le gore ke tshwanetse go o tima jang.

Motshwaraditherisano:

A o setse o kile wa sireletsa diphologolo?

Thembi:

Ee, mo bekeng e e fetileng, ke sireleditse
ntšwa. E ne e iphitlhile ka fa tlase ga bolao.
Diotlwana kana diruiwaratwa di a iphitlha ka
gore di boifa molelo. Go bokete mo go rona go
ka di bona.



A re direng

Buisa ditherisano tse le tsala ya gago.

A yo mongwe e nne motshwaraditherisano fa mongwe ena e nna Thembi.



A re kwaleng Araba dipotso tse.

Maikaelelomagolo a go tshwara ditherisano mo seyalemoweng ke eng?

- A Go itsise batho gore ba tshwanetse go dira jang go thibela melelo.
- B Go rotloetsa batho go nna batimamolelo.
- C Go naya bareetsi tshedimosetso ka ga batimamolelo.
- D Go itsise batho ka mokgwa o Thembi a tumileng ka teng.

Goreng Thembi a sa boife fa a tima molelo?

- A O na le didiriswa tse di kgethegileng.
- B O itekanetse gape o tiile.
- C O itse gore o tshwanetse go lwa le go tima jang molelo.
- D O matlhagatlhaga thata mo go timeng molelo.



A re kwaleng Kwala ka ga se o batlang go nna sona fa o godile. Goreng o batla go dira tiro eo.

Diotlwana kana diruiwaratwa di dira eng fa go na le molelo?

- A Di a iphitlha ka gore di a boifa.
- B Di tabogela kwa ntle
- C Di batla se di ka se dirang.
- D Di bogolela kwa godimo gore o kgone go di bona.

O dira jang gore a itekanele mo mmeleng?

- A O ya go itshidila mo lefelong la itshidillo.
- B O a sianasiana.
- C O a sianasiana a bo a ya mo lefelong la itshidillo.
- D O tiile ka tlhago.



Se ke batlang go nna sona



A re kwaleng

Dira ekete o setse o bone tiro e o batlang go e dira fa o godile letsatsi lengwe. Dira therisano eno le tsala ya gago, mme le refosane go tshwara ditherisano.



Ke nako e kanakang o ntse o le _____ ?

Ke eng se se go rotloeditseng gore o nne _____ ?

Ke eng se o se ratang thata ka ga tiro e?



A re kwaleng

Golaganya mafoko a le mabedi go bopa lefoko le le lengwe.


botlhoka + nnete =	botlhokannete	monna + mogolo =	
botlhoka + tsebe =		tsela + tshweu =	
mosadi + mogolo =		modira + mmogo =	

Dirisa mafoko a a fa godimo.



A re kwaleng

Tlatsa mafoko a a tlogetsweng.



leele		leeleleele
	tiilenyana	
telele		teleletelele

Gantsi re tlhalosa selo ka go se bapisa le se sengwe. Sekao: fa motho a le matlhajana ra re o tshwana le mmutla. Seno se, ke tshwantshanyo. Gantsi mo tshwantshanyong re dirisa diphologolo.



Boitumediso

Thala mola go tloga mo go tshwantshanyo go ya mo phologolong.

katsana



phikoko



1 O bokete jaaka tlou

2 O bogale jaaka _____

3 O bodutu jaaka _____

4 O rototse matlho jaaka _____

5 O moleele jaaka _____

6 O na le kgang jaaka _____

7 O bonolo jaaka _____

8 O ngaa jaaka _____

9 O taboga jaaka _____

10 O boferefere jaaka _____

11 O rata dithotse jaaka _____

12 O bonya jaaka _____

13 O opela jaaka _____

14 O makgakga jaaka _____



tlou




leobu



kwana



tau




pitse



khudu



notshe



legotlo



nonyane



thutlwa



lerubusi



phokojwe

Jaanong, itirele dipolelo tsa gago go bontsha tshwantshanyo. Di kwalele fa tlase fa.

1. tlou 2. tau 3. notshe 4. khudu 5. nonyane 6. kwana 7. pitse 8. phikoko 9. phokojwe 10. thutlwa 11. katsana 12. lerubusi 13. kgomo 14. legotlo



A re buiseng

Jimi le Thandi ba ya kwa laeboraring gape. Gompiano ba tsaya buka e e buang ka ga ditshenekegi. A re boneng se buka e buang ka ga sona.

Go ne go le mogote, mme ditshoswane di le matlhagatlhaga go kgobokanya dijo go di somarelela nako ya setlha sa mariga.

Tsie e e bidiwang Gerry, e ne e ntse e opela, e tswirinya gape le go tlo latlola. E ne e le letsatsi le le gakgamatsang tota mo go yona fa e ne e ntse e tshameka ka katara ya yona, mme e ne e opela go fitlhela letsatsi



le bo le wela. E ne e ntse e tlhokometse metlhala ya ditshoswane fa di kgobokanya le go boloka dijo go tla go ja mo setlheng sa mariga.

Gerry: Goreng o sa tlogele go dira, mme o tle go opela le go bina le nna?

Tshoswane: Nnyaya, re mo tirong felo fa. Mariga a a tla, mme re tshwanetse go boloka dijo gore re se ka ra tla ra bolawa ke phefo ka nako ya mariga fa go le tsididi. Morena, Gerry, le wena o ne o tshwanetse go dira jalo.



Gerry: Nnyaya, ke botsenwa fela. Nka se ka ka itshwenya gona jaanong. Mariga a sa ntse a le kgakala thata gape go na le dijo tse dintsi thata.



Gerry, tsienyana ya batho e tswela pele ka go opela le go bina, e opela e ntse e tswirinya fa ditshoswane tsona di ntse di tsweletse pele go dira. Morago ke fa setlha sa mariga se fitlha. Gerry tsienyana ya batho e ne e se na dijo. Gerry o ne a tshwerwe ke tlala thatathata. O ne a ya kwa

ntlong ya ditshoswane.

Gerry: Tsweetswee, ke kopa sengwe sa go ja. Ke bolawa ke tlala. A ga le na go mpha dijonyana le nna ka ja?

Tshoswane e ne ya mo neela dijonyana go boga legaba.

Tshoswane: O ne o ntse o bina selemo sotlhe, fela ga o a boloka le fa e ka nna dijonyana go tla go ja ka nako ya mariga. Go na le



nako ya go dira le nako ya go tshameka.

Mo selemong se se latelang, tsie e ne ya dira ka thata go ikgobokeletsa le go boloka dijo go tla go di ja mo nakong ya mariga. Tsie e ne e lemogile sengwe mo botshelong, mme e sa batle go tshwarwa le go bolawa ke tlala gape.



A re kwaleng Araba dipotso.

Goreng go le mosola mo go tsie go kgobokanya le go boloka dijo?

Go ne go tlaa diragala eng ka tsie fa tshoswane e ne e sa mo naya dijonyana go ja fa e ne e tshwerwe ke tlala?

A o akanya gore go ne go siame gore ditshoswane di neye tsie dijo? Goreng o akanya jalo?

Tsie e ne ya fetoga jang?

Kwala leina le le tshwanetseng kgang e?

Batla madiri kana mafoko a mane a a dirang tiro mo kgannyeng e.

--	--	--	--



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o ele tlhoko ka moo medumo **kw** le **lw** e dumisiwang ka nako e le nngwe ka teng. Morago o dirise mafoko a le 5 go kwala dipolelo tsa gago mo bukatirong.

kwa	kwela	lwa	Lwetse
kwala	lekwa	lwala	bulwa
kwena	lekwalo	lwela	lelwapa

Mafoko a tiwaelo

thulaganyo
para
karolo
potokwe



A re direng

Buisa tlhaloso ka ga mmele wa tsie, mme morago o kwale mafoko a a nepagetseng mo setshwantshong.

Dinakana – dinakana tse pedi mo tlhogong di dirisediwa go utlwa le go dupelela.

Matlho – a mabedi a a dirilweng ka matlhwana a manyane.

Diphuka – tsie e na le diphuka di le pedi tse ditelele tse di dirisediwa go fofa.


Mmele – karolo ya mogatla wa tsie. O na le diphatlha tse di dirisediwa go hema mo dikarolong tsa mmele.

Sehuba – karolo ya fa gare ya mmele, mo maoto le diphuka di kgomaretseng teng.

Maoto a a dirisediwa go tsamaya – ke a mane a makhutshwane a dirisediwa go tsamaya.

Maoto a a dirisediwa go tloatlola – maoto a kwa morago ke a magolo gape a tile go dirisediwa go tloatlola.

Tlhogo – fa pele ga mmele.



Letlha:



A re kwaleng

Kopolola tse ba di buang jaaka dipolelo tsa puosebui.
Dirisa matshwao a puiso.

Tlogela go ntena, tlaya re tshameke.



Go bua tsie, "Wena _____"

O tshwanetse go kgobokanya dijo tsa mariga.

Go araba tshoswanenyana, " _____"




A re bine.

Go bua tsie, " _____"



Mphe dijo, tsweetswee.

Go kopa tsie, " _____"



Boitumediso

Batla o bo o sekeletse mafoko mo keriting.

siana

x	v	l	y	s	i	a	m	a	z	m	z
y	o	n	a	o	w	o	n	z	x	o	x
u	z	w	r	o	n	a	x	q	w	g	g
t	s	i	e	s	i	a	n	a	e	a	o
h	m	a	g	w	a	t	a	h	q	l	d
p	h	u	n	y	e	l	e	t	s	a	i
z	t	s	e	n	a	w	x	n	x	g	m
t	h	a	t	a	x	s	e	n	a	h	o

tsie

thata

rona

phunyeletsa

magwata

tsena

godimo

ena

yona

mogala

siana

Morutabana: Seana

Letlha



A re buiseng

Mo lefatsheng lotlhe re na le malatsi a boikhutso le a meletlo.

Jaanong, re fitlhile kwa bokhutlong jwa mophato 3. Re ikemiseditse go ya mo mophatong 4. Re itshiamisetsa go ya mo meletlong e e kgethegileng.



Ka nako ya botsalo jwa Morena re amogela dimpho. Gape re naya ditsala tsa rona le balelapa dimpho. Re na le setlhare sa matsalo a Morena mo ntlong ya rona. Re baya dimpho ka fa tlase ga setlhare. Re kgabisa setlhare, mme re baya naledi fa godimo ga sona. Ka nako ya botsalo jwa Morena re ja dijo tse dintsi thata.

Re ka se ke ra emela Diwali. Eo ke nako e re bonang dimonamone le dimpho tse dintsi. Re phuthela dimonamone le dikuku ka mo dibokosong, mme re di naya batho ba ba re etetseng. Re tshuba dipone tse dinnyane ra bo re di baya go dikologa ntlo. Re kgabisa dintlo tsa rona gore di lebege sentle.



Mo nakong e e tlang e tlaa bo e le Hanukkah. Re tlaa bo re na le dijo tse dintsi tse di monate tse re tlaa di jang. Re rata go ja dikuku tse di apeilweng ka dipane gape le didonate. Gape re batla le go amogela dimpho. Bontsalaarona ba tlaa tla go re etela. Rotlhe re tla thusana go apaya dijo le go tshuma dikerese mo ntlong ya rona.

Mo nakong e e tlang e tlaa bo e le Eid. Ke solofela gore re ya go amogela dimpho tse dintle thata. Re ya go naya le ditsala tsa rona dimpho. Gape re ya go nna le dikuku le dimonamone tse dintsi tse re yang go di ja. Re a itse gore ke Eid go tswa mo popegong ya ngwedi. E nna teng ka letlha le le farologaneng la ngwaga mongwe le mongwe.



A re kwaleng

Ke dimpho dife tse o tlaa di dirang go tla go di naya balelapa le ditsala?

O tla neela bomang dimpho tseo?	Ke eng se o tla se dirang?



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a le 5 go kwala dipolelo tsa gago mo bukatirong.

thoba	magwata	furaleta	kae
theko	thata	morara	kwale
ruthagana	thatafala	para	fale

Mafoko a tiwaelo

bobedi
boraro
bona
le fa



A re kwaleng


Leka go batla tshedimosetso e e latelang ka ga malatsi a a boikhutso.

Letsatsi la boikhutso	Le ka letlha lefe?	A go na le mongwe yo o mo itseng yo o tla itumelelang letsatsi le la boikhutso?
Letsatsi la botsalo ba Morena		
Diwali		
Eid		
Hanukkah		





LEWATLE LA AKTIKI





O kgethegile.

Mmele wa gago othe o
kgethegile.



Mmele wa gago ke wa gago!



OPE A SE
KA A
TSHWARA
MAPELE A
GAGO.

O tshwanetse go bolelela mongwe fa motho
ope fela a tshwara mapele a gago.

O tshwanetse go bolelela mongwe
fa motho ope fela a re o dire dilo
tse o sa di batleng.

O ka leletsa mang go
bona thuso:

Child Line: 0800 05 55 55



SAPS Crime Stop: 086 00 10111

SAPS Emergency Number: 10111

Life Line: 0861 322 322

Child Protection Unit: 012 393 2359/2362/2363





Finger puppets:

Cut out the finger puppets on the dotted black lines and fold on the dotted white lines. Now glue on the back where shown to form a finger puppet.

